

VUTIHLAMULERI BYA VANTSHWA AFRIKA-DZONGA

Ku ringana

Khoma munhu un'wana na un'wana hi ku ringana na hi mfanelo. U nga vi na xihlawuhlawu.



Ndzhuti wa ximunhu

Xixima munhu un'wana na un'wana. Kombisa tintswalo no hlayisa.



Vutomi

Swilo leswi hanyaka hinkwaswo swi na nkoka. Khoma swilo leswi hanyaka hinkwaswo hi xichavo.



Ndyangu

Xixima vatswari va wena. Kombisa tintswalo no tshembeka eka va ndyangu wa ka n'wina.



Dyondzo

Nghena xikolo, dyondza u tihela u tirha swinene. Landzelela milawu ya xikolo.



Ntirho

Pfuna va ndyangu wa ka n'wina hi mitirho ya le kaya. Vana a va fanelangi ku sindzisiwa ku lava ntirho.



Ntshunxeko na vuhlayiseki

U nga tshuki u vavisa, u karhata kumbe u chavisa van'wana naswona u nga pfumeleli van'wana ku endla sweswo. Herisa ku hambana ka mavonele hi ndlela yo rhula.



Nhundzu

Xixima nhundzu ya vanhu van'wana. U nga onhi nhundzu naswona u nga yivi.



Vukhongeri, swikhohlwakholwana na mavonele

Xixima swikhohlwakholwana na mavonele ya vanhu van'wana.



Ukuphepha

Hlayisa misava. U nga onhi mati na gezi. Hlayisa swiharhi na swimila. Hlayisa yindlu ya ka n'wina na muganga wa ka n'wina swi tshama swi basile no va swi hlayisekile.



Ukubasisakhamuzi

U va muakatiko wa Afrika-Dzonga wo lulama no tshembeka. Xixima milawu u tihela u tiyisisa leswaku van'wana va endla sweswo na vona.



Ikululeko yokuveza umbono namazizo

U nga hangalasi vunwa na rivengo. Tiyisisa leswaku vanhu van'wana a va rhukaniwi kumbe va tlhaviwa hi marito.



ISBN 978-1-4315-0069-7



XITSONGA HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0069-7

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

15th Edition


Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA – Giredi ya 2 Buku ya 2

ISBN 978-1-4315-0069-7

Leyi pfuxetiweke
hi xiCAPS



Giredi
ya 2

Vito:

Tlilasi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

XITSONGA RIRIMI
RA LE KAYA

Buku ya 2
Tikotara ta
3 & 4



Nwa Siviwe Gwarube,
Holobye wa Dyondzo ya
Masungulo



Dkd. Reginah Mhaule,
Xandla xa Holobye wa
Dyondzo ya Masungulo

Tibuku leti to tirhela ti endleriwe vana va Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya Holobye wa Dyondzo ya Masungulo, Nwa Siviwe Gwarube, na Xandla xa Holobye wa Dyondzo ya Masungulo, Dkd. Reginah Mhaule.

Tibuku to tirhela ta Rainbow ti vumba xiyenge xin'wana xa ntlawa wa migingiriko ya Ndzawulo ya Dyondzo ya Masungulo leyi kongomisiweke eka ku antswisa matirhelo ya vadyondzi va Afrika-Dzonga eka tigiredi ta ntsevu to sungula. Tanihi xin'wana xa swilo leswi nga swirhangana eka nkunguhato wa matirhelo ya mfumo, phurojeke leyi yi humelerile hi ku seketeriwa hi timali hi Nkwama wa Timali ta Tiko. Leswi swi endlile leswaku Ndzawulo yi swi kota ku endla leswaku tibuku leti to tirhela, ti kumeka hi tindzimi hinkwato ta ximfumo handle ko hakeleriwa.

Hi tshemba leswaku tibuku leti ti ta pfuna vadyondzisi eka migingiriko ya vona yo dyondzisa ya masiku hinkwawo no tiyisisa leswaku vadyondzi va vona va kota ku heta kharikhulamu. Hi tiyisise leswaku hi letela mudyondzisi eka nghingiriko wun'wana na wun'wana hi ku katsa mifungo leyi kombisaka leswi mudyondzi a faneleke ku endla swona.

Hi ni ntshembo wa leswaku vana va ta tiphina no tsakela ku tirha migingiriko leyi nga ebukwini loko va ri karhi va ya emahlweni no dyondza, na leswaku wena, mudyondzisi, u ta tsaka swin'we na vona.

Hi mi navelela ku humelela, wena na vadyondzi va wena eku tirhiseni tibuku leti to tirhela.

Endlele ro hlaya

Ku lulamisela ku hlaya



- Ehleketa leswi u swi tivaka mayelana na nhlokomhaka.
- Ehleketa hi mutsari na siku ra ku hangalasa.
- Hlaya ndzimana yo sungula na yo hetelela.
- Ringeta ku bvumba leswi xitori xi nga ta vulavula hi swona.



Ku hlaya



- Loko u ri karhi u hlaya, u fanele ku wisa nkarhi na nkarhi ku kambisisa loko u swi twisisa leswi u swi hlayaka.
- Fananisa ku bvumba ka wena na leswi u swi hlayaka.
- Loko u nga kumi nhlamuselo ya marito lama u nga ya tiveki, tirhisa dikixinari.
- Loko u nga xi twisisi xiyenge lexi u xi hlayaka, tlhela u xi hlaya nakambe hi ku nonoka. Xi hlayele ehenhla.



Endzhaku ko hlaya



- Ringeta ku tsundzuka vuxokoxoko byo hlawuleka.
- Endla mepe wa miehleketo wa mavonele ya nkoka.
- Tsala nkatsakanyo leswaku wu kota ku ku pfuna ku tsundzuka mavonele ya nkoka.
- Tirhisa mavonele yo huma eka leswi u swi hlayeke eka leswi u tsalaka swona.



Giredi ya 2



Ririimi
ralekaya



Buku leyi i ya:



XITSONGA

Buku ya

2



SWILETELO SWA VADYONDZISI - RIRIMI RA LE KAYA GIREDI YA 2

Tirhisa buku yo tirhela kun'we na switirhisiwa swin'wana swa wena loko u ri karhi u ya emahlweni u hlulukisa tinongoti ta masungulo ta switshuriwa leswi kandziyisiweke eka vadyondzi:

- Ku khoma buku: Ntlela leyi faneleke yo khoma no phendla buku.
- Nongoti ya buku: Pheji ra le mahlweni, vito na nongonoko wa leswi nga endzeni.
- Matlhelo: Ku hlaya ku suka emahlweni ku ya endzhaku, ku suka eximatsini ku ya exineneni na ku suka ehenhla ku ya ehansi.

SWITSUNDZUXO SWA MADYONDZISELE

Ku yingisela na ku vulavula

Hlaya Xititimende xa Pholisi ya Kharikhulamu na Makambelelo (Xitsonga Ririmi ra le Kaya), p. 10.

Vadyondzi va fanele ku dyondzisiwa switori, swinsin'wana swo koma, switlhokovetselo na tinsimu vhiki rin'wana na rin'wana.

Ku bula hi swifaniso

1. Letela mudyondzi eka:
 - ku boxa no bula hi minchumu leyi nga eswifanisweni (sayizi, xivumbeko, muhlovo na ntalo).
 - ku hlumela swifaniso hi ku vutisa swivutiso: mani, yini, kwihi, rini, hikwalaho ka yini, ku humelele yini eku sunguleni, ku humelele yini endzhaku?
 - ku tumbuluxa xitori xa tlilasi (vulehi byi ta lawuriwa hi swiyimo swa vuswikoti bya vadyondzi).
2. Pfumelela mudyondzi un'wana na un'wana ku hlumela munghana wa yena xitori xa tlilasi.
3. Tirhisa matsalele ya xitori xa tlilasi (XIPHOKHAMA Ririmi ra le Kaya, p.12, ku tsala kun'we). *Kombisa vadyondzi matirhisele ya maletere lamakulu, ku hambanisa marito na mahikahatelo.*
4. Pfumelela vadyondzi ku hlaya na wena loko u hlaya xitori xa tlilasi.
5. Kombela vadyondzi ku nkhwatihata kumbe ku ba xirhendzevutana eka mimpfumawulo, ntivomarito kumbe swivumbeko swa ririmi swa vhiki eka xitori xa tlilasi.

Ku hlaya

Hlaya Xititimende xa Pholisi ya Kharikhulamu na Makambelelo (Xitsonga Ririmi ra le Kaya), p. 12 – 18, mayelana na tindlankulu ta ntlhanu to dyondzisa ku hlaya.

Ku tsala

Hlaya Xititimende xa Pholisi ya Kharikhulamu na Makambelelo (Xitsonga Ririmi ra le Kaya), p. 18 – 19, mayelana na ntivontsalo na ku tsala.

Xiyisisa leswi landzelaka siku rin'wana na rin'wana:

- makhomela lama faneleke ya tikhirayoni na tipenisele
- matlhelo: ku tsala ku suka eximatsini ku ya exineneni na ku suka ehenhla ku ya ehansi
- matirhisele ya swiphephana swa nxaxamelo wa maletere ku kombisa mavumbele ya maletere lama faneleke na tlhelo

Tsundzuka leswi landzelaka:

- Leswi vadyondzi va tsakelaka ku swi dyondza swa hambana. Swi na nko ka leswaku vadyondzi va rhanga hi ku nyanyuriwa hi ku vona swo karhi, ku twa na ku fambafambisiwa leswaku va kota ku dyondza hi ndlela leyi nyawulaka no pfuna.
- Ku dyondza ku humelela hi ku vuyelela.
- Vadyondzi va fanele ku vona leswi va swi dyondzaka, hikokwalaho va fanele va titoloveta migingiriko va nga si yi hetisa hi ku yi tsala, xik:

Ntivo-marito: Nyika vadyondzi nkarhi wo vumba marito hi ku tirhisa makhadi ya maletere.

Ntwisiso: Vadyondzi va fanele ku hetisa tinhlamulo hi ku vula hi nomo emintlaweni ya vona va nga si hetisa hi ku ti tsala. Murhangeri wa ntlawa u vutisa swivutiso loko swirho swa ntlawa swi lava tinhlamulo no hlumela swivutiso.

Ku hlalula marito yo hetisa swivulwa: Nyika mintlawe swiphephana swa nxaxamelo wa maletere yo ka ya nga hehelangi na makhadi ya marito. Vadyondzi va hetisa swivulwa hi ku veka makhadi ya marito hi ndlela leyi faneleke.

Ku yelanisa marito na swifaniso (p. 17): Kurisa pheji ri va A3. Eminentlaweni ya vona, vadyondzi va veka swifungho eka tinhlamulo leti nga tona.

Ku yelanisa swiyenge swimbirhi swa xivulwa (p. 84): Eminentlaweni ya vona, vadyondzi va yelanisa swiyenge swa swivulwa.

Ku tsala atikili ya phephahungu ra vona (p. 128): Tsarisa vadyondzi atikili ya tlilasi kutani yi landzela hi atikili ya ntlawa va nga si tsala tiatikili ta vona.

Tidikixinari: Tirhisa dikixinari siku rin'wana na rin'wana. Vuswikoti bya vadyondzi byi lawula swiyimo swa ku tika ka migingiriko. Swi nga fanela ku nyika mapheji lama faneleke ku langutiwa.

Lemuka: Hi nkarhi wa migingiriko ya mintlawe, nyika murhangeri wa ntlawa tinhlamulo to n'wi pfuna ku letela swirho swa ntlawa hi ndlela leyi faneleke.





L

e

s

w

i

n

g

a

e

n

d

z

e

n

i

Nkongomelo wa 5: Leswi hi swi endleke hi tiholideyi

Kutala ya 3: Mavhiki ya 1 - 4

65 Endzhaku ka tiholideyi 2

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.
Mipfumawulo: ph, nt, rh na mb
Ku tsala swivulwa.
Ku tsala ndzimana hi tiholideyi.

66 Khalendara 4

Ku tata swiendleko eka khalendara.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka khalendara.
Ku boxa masivi lama faneleke eswivulweni.
Nghingiriko wo hungasa wo dyondzisa mafuwi.

67 Bombeleni entlwangweni ya siku ra ku velekiwa 6

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo.
Ku hlamula swivutiso swo hlawula nhlamulo leyi faneleke eka leti nyikiweke swo huma eka xitshuriwa.
Mipfumawulo: sw, -ile, -ngu na tla-
Ku tsala swivulwa.

68 Masiku na mahungu yo hlawuleka 8

Ku longoloxa swifaniso ku ya hi xitori.
Ku tsala xivulwa hi xifaniso xin'wana na xin'wana.
Ku tsala mahungu yo hlawuleka ebukwini ya munghana.
Ku hlawula marito eka mabokisi ya mipfumawulo leyi faneleke (mipfumawulo ya mb na rh).

69 Jabu entangeni wa swiharhi 10

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo mayelana na Jabu loko a ya entangeni wa swiharhi.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.
Mimpfumawulo: the-, nhu-, -tla na by.
Ku tsala ndzimana hi leswi humeleleke entangeni wa swiharhi.

70 Hi rhandza swiharhi 12

Mimpfumawulo: Ku hlawula marito eka mabokisi ya mipfumawulo leyi faneleke (mipfumawulo ya mb na rh).

Ku tsala 5 wa swivulwa hi swiharhi swa le ntangeni wa swiharhi.
Ku hlayela munghana swivulwa.
Ku boxa marito-fularha.
Ku hungasa: Ku khalara xifaniso ku ya hi tikhodi ta mihlovo.

71 Rhandzu exitichini xa swihahampfhuka 14

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi Sam loko a ri exitichini xa swihahampfhuka.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.
Mipfumawulo: nh, mp, -ile na e-
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Ku tsala ndzimana hi rendzo ro hlawuleka.

72 Swihahampfhuka 16

Mipfumawulo: Mpfumawulo wa -ile.
Ku yelanisa marito ya nkarhi wa sweswi na nkarhi lowu nga hundza.
Ku tirhisa nongonoko wa maletere ku hetisa ku dirowa xifaniso.

73 Nomsa entirhweni wa mana wa yena 18

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi Nomsa na manana wa yena.
Ku hlamula swivutiso swo hlawula nhlamulo leyi faneleke.
Mipfumawulo: mpfumawulo wa -ile.

74 I nkarhi muni? 20

Ku dirowa timhondzo ta wachi ku kombisa nkarhi lowu vuriweke.
Ku tsala leswi va swi endleke hi nkarhi lowu vuriweke.
Ku nyika vuningi bya marito.
Ku tumbuluxa phositara yo xavisa xanchumu.

75 Lebo elayiburari 22

Ku hlaya xitshuriwa hi Lebo loko a ya elayiburari.
Ku boxa marito lama faneleke ku hetisa swivulwa swo huma eka xitshuriwa.
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Ku tsala ndzimana hi buku leyi tsakeriwaka swinene.
Mipfumawulo: lwa, ile, ela na vh.

76 Tibuku ta layiburari ya hina 24

Ku dirowa xifaniso xa buku leyi tsakeriweke swinene.
Ku tsala hi buku.
Ku yelanisa marito ya nkarhi wa sweswi na nkarhi lowu nga hundza.
Ku boxa rito ra nkarhi wa sweswi kumbe nkarhi lowu nga hundza eswivulweni.
Ku bvumba hi tikhavhara ta tibuku leti nyikiweke.

77 Thabo ebolweni ya milenge 26

Ku bula no bvumba mayelana na xitori.
Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi Thabo.
Ku tsala nhlokomhaka ya xifaniso xin'wana na xin'wana.
Ku tatisa marito emabokisini ya mipfumawulo leyi faneleke: (dz-, e-)
Ku tsala xivulwa hi xifaniso xin'wana na xin'wana.

78 Ntlangu wa bolo ya milenge 28

Mafanapeletwa.
Ku boxa marito lama faneleke ya nkarhi lowu nga hundza.
Ku tlanga ntlangu wa marito.

79 Xikukwana xo biha 30

Ku bula hi xifaniso lexi nga eka xitori xa tikhathuni.
Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi xikukwana xo biha.

80 Xikukwana xo biha (ku yisa emahlweni) 32

80b Xikukwana xo biha (ku yisa emahlweni) 34



A hi hlayeni

Namuntlha hi vuyile exikolweni endzhaku ka tiholideyi.

A hi tsakile ku tlhela hi vona vanghana va hina.

Mudyondzisi wa hina u hi komberile ku n'wi rungulela mayelana na tiholideyi ta hina.

Hi n'wi kombile swifaniso swa tiholideyi ta hina. Hi swi rhendzelekisile na tlilasi hinkwayo.



Jabu a yile entangeni wa swiharhi.



Lebo a yile elayiburari.



Thabo a yile eSoccer City.



Rhandzu a yile exitichini xa swihahampfhuka.



Bombeleni a yile ephatini ya siku ro velekiwa.

Siku:

Nomsa a yile ku ya tirha na mana wa yena.



Jim a yile eka dokodela.



A hi tsaleni

Tsala vito ra n'wana un'wana na un'wana.
Tlhela u tsala laha a yile kona na leswi a swi endleke hi tiholideyi.

Vito	Bombeleni 			
Ndhawu	Phati ya siku ro velekiwa			
Vito				
Ndhawu				

Marito ya ntolovelo
holideyi
phati
ntanga



Ntivomarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switloveto.

phati	ntanga	tirha	komba
phata	ntanghu	vurha	lomba
phewa	ntambhu	horha	rhomba



A hi tsaleni

Tsala swivulwa swimbirhi hi leswi u swi endleke hi tiholideyi.



A hi endleni

Xiyani swindleko swo hlawuleka. Sweswi swi tate eka khalendara.

Siku ra ku velekiwa ka Jabu ri hi 25 Mawuwani.

Siku ra ku velekiwa ka Aki ri hi 3 Mawuwani.

Lebo u fanele ku tlherisela buku ya layiburari hi siku ra 5 Mawuwani.


Thabo u ta ya entlangwini wa bolo ya milenge hi siku ra 13 Mawuwani.

Sam u fanele ku ya eka dokodela hi siku ra 18 Mawuwani.

Bombeleni u ta ya entangeni wa swiharhi hi siku ra 21 Mawuwani.

Aki u ta endzela kokwana wa yena hi siku ra 28 Mawuwani.

Bombeleni u ta endzela Aki hi siku ra 13 Mawuwani.



Mawuwani			
Musumbunuku	Ravumbirhi	Ravunharhu	Ravumune
1	2	3 Siku ra Aki ra ku velekiwa	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A hi tsaleni

Hlamula swivutiso leswi mayelana na khalendara.

Xana i khalendara ya n'hwet i yihi?

Xana n'hwet i leyi yi na masiku mangani?

Ti25 ti hi siku rihi?

Xana ku na Masonto mangani eka n'hwet i leyi?

Hi yihi n'hwet i leyi rhangelaka na leyi landzelaka n'hwet i leyi?




A hi tsaleni

Hlaya xivulwa xin'wana na xin'wana kutani u ba xirhendzevutana eka rito leri u nga ri tirhisaka ematshan'wini ya rito leri khwatihatiweke.

<u>Bombeleni</u> u rhandza ku tlanga na Nomsa.	Yena	Mina	Vona
<u>Jim</u> , <u>Lebo</u> na <u>Bombeleni</u> va tsakela swiharhi.	Yena	Mina	Vona
<u>Lebo</u> u rhandza ku hlaya tibuku.	Yena	Mina	Vona
<u>Rhandzu</u> u vonile xihahamp'huka.	Yena	Mina	Vona
<u>Lebo</u> na <u>Bombeleni</u> i vanhwanyana.	Vona	Mina	Yena

Wena, yena, mina, vona i masivinene. Hi tirhisa masivi ematshan'wini ya maviti.

Ravuntlhanu	Mugqivela	Sonto
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28





A hi hlayeni

Hi tiholideyi ta **swikolo** hi Mawuwani,
Bombeleni a yile ephatini ya Nana ya
siku ra ku velekiwa.

A ku ri na **swakudya** swo tala.

Nana u amukerile **switlangiso** swo tala.



Nana u timile makhandhlela ya
nhungu. Endzhaku ka sweswo hi
dyile swiwitsi na makhekhe.

Hi nga si ya ekaya, hi virisile mati hi
endla tiyi.

Hinkwerhu hi tlangile bolo ya
milenge exirhapeni. Zubi yi lumile
bolo yi boxeka kutani yi ponca!
Zubi i mbyana yo karhata.



Vana hinkwavo va tsarile
mahungu yo hlawuleka
ebukwini ya Nana ya
masiku ya ku velekiwa.
Lama i mahungu lama
tsariweke hi Bombeleni.

U va na siku lerinene
Nana. Ndzi khensa
swinene loko u ndzi
rhambile ephatini ya
wena.
Hi rirhandzu
Bombeleni



A hi tsaleni

Tlhela u hlala xitori kutani u fungha hi (✓) tinhlamulo leti faneleke.

I mani loyi a tlangela siku ra ku velekiwa?

A	Nana
B	Bombeleni
C	Jabu

Xana phati yi vile kona rini?



A	Hi Mudyaxihi
B	Hi Khotavuxika
C	Hi Mawuwani

Xana Nana u timile makhandhlela mangani?

A	Makhandhlela ya tsevu
B	Makhandhlela ya nkombo
C	Makhandhlela ya nhungu

Xana va tlangile ntlangu wihi?

A	Netibolo
B	Bolo ya milenge
C	Rhagibi



Ntivotmarito

Hlala marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

swikolo	timile	hungu	tlanga
swakudya	tlangile	nhungu	tlangisa
switlangiso	lumile	nhlungu	tlakula

Marito ya ntlovelo

bofu
bolo
boxa



A hi tsaleni

Kopunula xivulwa lexi landzelaka.



Vana va tlanga bolo.



A hi endleni

Nambara swifaniso leswi hi nongonoko lowu faneleke.



A hi tsaleni

Sweswi tsala xivulwa hi xifaniso xin'wana na xin'wana.

1	
2	
3	
4	



Siku:



A hi hungaseni

Bombeleni u tsalele Nana mahungu yo hlawuleka hi siku ra yena ra ku velekiwa. Hundzisa buku ya wena kutani u pfumelela 4 wa vanghana va wena ku ku tsalela mahungu ebukwini ya wena. Na wena u nga tsala mahungu yo hlawuleka etibukwini ta vona.

Mahungu yo hlawuleka yo huma eka vanghana.



A hi tsaleni

Hlawulela marito lama eka swivandla leswi faneleke.

nhungu

nhanga

chizi

tsaka

tsema

nhamu

tsala

vhilwa

vhengele

chela

choko

vhika



MUDYONDZISI: Sayina

Siku

9



A hi hlayeni

Jabu u hlamusela tlilasi hi rendzo ra yena ro ya entangeni wa swiharhi.
Leswi a swi hlamuseleke hi leswi.

A ndzi yile entangeni
wa swiharhi na
ndyangu wa ka hina.



Hi fambile hi **thekisi** hikuva a
ku titimela.

Hi vonile swiharhi swo tala
swinene. Hi vonile timangwa,
tinghala na mhunti. A ndzi tsakile loko
ndzi vona **nhutlwa** yo leha, ndlopfu leyikulu na mpfuvu.

Hi tlhele hi vona na swiharhi swa le mapurasini. Ndzi tlangile na swivondlwana.
Loko ndza ha langutile swiharhi, ximfenhana xi tile xi fika xi **vutla** bolo ya mina.
Xi yi tekile xi ya tshama ekhumbini.

Endzhaku hi vile na pikiniki na vanghana va mina. Hi tshamile ehansi ka murhi,
ebyangini bya rihlaza.



A hi tsaleni

Hlaya xitori kutani u hlamula swivutiso leswi landzelaka.

Marito ya ntolovelo

cela
cina
dari
deya

Xana Jabu a fambile na mani ku ya entangeni wa swiharhi?

U fambile na

Xana va fambile hi yini ku ya entangeni wa swiharhi?

Va fambile hi

Xana va vonile yini?

Va vonile

Xana ximfenhana xi vutlile yini eka Jabu?

Ximfenhana xi vutlile



Ntivomarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

the kisi	nhutlwa	vutla	byanyi
the nisi	nhulu	hatla	byatso
the la	nhundzu	katla	byala



A hi tsaleni

Tsala hi leswi humeleleke entangeni wa swiharhi.





A hi tsaleni

Xiya mpfumawulo ya marito lama landzelaka. Sweswi xiya matsalelo. Longoloxa marito ya mpfumawulo lowu yelanaka emabokisini lama faneleke.

khirha

nharhu

femba

tirha

rhole

lomba

hlamba


xurha

komba

swirha

humba

hemba

Marito ya mpfumawulo wa **mb**Marito ya mpfumawulo wa **rh**

A hi tsaleni

Hikahata swivulwa leswi landzelaka hi ndlela leyi faneleke.

xana jabu a yile kwihi

a yile entangeni wa swiharhi hi sonto

xana u vonile yini

u vonile tinghala na timfenhe







A hi tsaleni

Dirowa ntila ku suka eka kholomu ya rihlaza ku ya eka marito lama kanetaka eka kholomu ya wasi. Exikombisweni, hi hlanganisile leha na koma. Leha i ritofularha ra koma.

leha
henhla
kulu
hleka
emahlweni
hisa
yima




tsongo
koma
hansi
endzhaku
titimela
tshama
rila



A hi hungaseni

Khalara swivandla leswi nga na mathonsi hi muhlovo wa wasi ku kuma leswaku i xiharhi muni. Kutani khalara mpfhuka hi muhlovo wa wasi na mirhi hi muhlovo wa rihlaza.





A hi hlayeni

Rhandzu a yile ku ya vona swihahampfhuka na tata wa yena. Va yile exitichini xa swihahampfhuka.

Va vonile swihahampfhuka leswikulu. Jete leyikulu swinene yi hundzile.

A yi khandziyisile 350 wa **vanhu**.

Swihahampfhuka swi xikela ehansi hi ku **bampa**.

Rhandzu u **langutile** swihahampfhuka leswikulu loko swi hahela **ehenhla** na loko swi xikela ehansi.

Xin'wana na xin'wana a xi ri na mujeko lowu pendiweke encileni wa xona.

Loko swi vuya a swi phatsama ethirekeni yo xikela eka yona.

Rhandzu u lava ku va muhahisi wa swihahampfhuka loko a kula.

U lava ku hahisa jete leyikulu swinene.





A hi hlayeni

Hlaya xitori kutani u hlamula swivutiso leswi landzelaka.

Marito ya ntolovelo

bava
biya
bola
bula

Xana Rhandzu a fambe na mani exitichini xa swihahampfhuka?

A fambile na

Xana va vonile yini?

Va vonile

Xana ku ringana vanhu vangani eka jete leyikulu swinene?

Kwalomu ka

Xana Rhandzu u lava ku va yini loko a kula?

U lava ku va



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mimpfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

vanhu	bampa	langutile	ehenhla
nhonga	timpapa	vonile	exitichini
nhamu	mpohlo	hahile	ehansi



Tsala hi rendzo ro hlawuleka leri u veke na rona.

A hi tsaleni



A hi endleni

Tsala marito ya mpfumawulo wa **nh** leswaku u kota ku yelanisa na xifaniso xin'wana na xin'wana.

nharhu

mfenhe

nhamu

nhonga

vanhu

nhompfu


nhongana

nhungu

nhutlwa

8

nhungu















A hi tsaleni

Endla tinhlayo ta marito.



vona + ile =

vonile



dya + ile =

tirha + ile =

haha + ile =

languta + ile =

sweka + ile =

tlula + ile =

tsala + ile =

tlanga + ile =

kama + ile =

hleka + ile =

fuwa + ile =

Nkarhi lowu nga hundza



A hi tsaleni

Dirowa ntila ku yelanisa rito ra xiendleko na nkarhi lowu nga hundza wa rona.

hlula

hlurile

swekile

Hi tirhisa nkarhi lowu nga hundza loko xiendleko xi hundzile.

wisa

giya

sweka

khoma

wisile



giyile

khomile



A hi hungaseni

Landzelela tialifabete ku hlanganisa mathonsi leswaku u kota ku vona leswi Rhandzu a voneke swona.



w.

.e

v .

.f

u .

t

s

i

h

.g

r .

.j

q .

.k

p .

o

.m

.l

n



A hi hlayeni

Hi nkarhi wa tiholideyi, a ku na munhu loyi a hlayisaka Nomsa. U **fambile** na mana wa yena entirhweni. Va **sukile** hi awara ya 8 ehenhla ka nhloko. Mana wa Nomsa u xavisa mihandzu na matsavu. Nomsa u **pfunile** mana wa yena.

Nomsa u **endlile** phositara leyikulu.

Loko vanhu va vona phositara, va **tile** ku ta xava.

Nomsa u **pakile** mihandzu hi tinxaxa.

A yi languteka swinene.

Loko a **hetile** ntirho wa yena, u **wisile** kutani a hlaya buku leyi a yi tsakelaka swinene ya mpfuvu.

Hi awara ya 5 ehenhla ka nhloko va **tlhelerile** ekaya.

Nomsa a **tsakile** swinene loko a **khandziyile** thekisi.



A hi tsaleni

Tlhela u hlaya xitori kutani u fungha hi (✓) tinhlamulo leti faneleke.

Xana manana wa Nomsa u tirha ntirho muni?

A	U xavisa mihandzu.
B	U xavisa matsavu.
C	U xavisa mihandzu na matsavu.

Hikwalaho ka yini Nomsa a yile entirhweni na manana wa yena?

A	A ku nga ri na loyi a ta n'wi hlayisa.
B	A lava ku pfuna manana wa yena.
C	A nga ri na xo xi endla.

Xana Nomsa u pfunile manana wa yena hi ndlela yihi?

- A U pakile mihandzu na matsavu.
B U endlile phositara.
C U pakile mihandzu na matsavu kutani a endla phositara.

Xana Nomsa u endlile yini endzhaku ko pfuna manana wa yena?

- A U hlayile buku.
B U etlerile.
C U tlangile.

Xana va tlhelerile ekaya hi nkarhi muni?

- A Hi awara ya 3 ehenhla ka nhloko.
B Hi awara ya 5 ehenhla ka nhloko.
C Hi awara ya 7 ehenhla ka nhloko.

Xana Nomsa na manana wa yena va fambile hi yini ku tlhelela ekaya?

- A Hi movha.
B Hi bazi.
C Hi thekisi.



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mimpfumawulo ya wona. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switloveto.

fambile	endlile	hetile	tsakile
sukile	tile	wisile	khandziyile
pfunile	pakile	tlhelerile	tlangile

Marito ya ntolovelo
famba
faya
fika
fuwa



A hi tsaleni

Kopunula xivulwa lexi landzelaka.







U pakile maapula kahle.




A hi endleni


Dirowa timhondzo ta wachi u kombisa minkarhi leji landzelaka:

Awara ya 8 ehenhla
ka nhlokoAwara ya 3 ehenhla
ka nhlokoAwara ya 5 ehenhla
ka nhlokoAwara ya 10 ehenhla
ka nhloko

A hi tsaleni

Tsala swilo leswi u swi endleke tolo hi minkarhi leyi.





Loko hi vulavula hi xilo lexi tlulaka xilo xin'we, hi tirhisa swirhangji swa va, ma, swi na ti eka marito. Ku tlula munhu un'we hi na vanhu, ku tlula ribye rin'we hi na maribye mambirhi kumbe manharhu. Leswi swi vuriwa vunyingi. Rito leri kombisaka nchumu wun'we ri le ka vun'we.



A hi tsaleni

Vumba vunyingi bya marito lama.



mufana 	vafana 	ximanga	swimanga
murisi		mbyana	
khekhe		mbuti	
bokisi		xisibi	
mufuwi		homu	
siku		xibye	



A hi hungaseni

Endla phositara yo xavisa xanchumu. Dirowa xifaniso ku kombisa leswi u swi xavisaka.



Ku xavisa



Xana u xavisa yini?

Xana xi durha mali muni?

Xana hi nga xi xava kwihi?

Dirowa xifaniso xa leswi u nga ta swi xavisa.



A hi hlayeni

Lebo a yile elayiburari na Aki.

Aki a susumeta Lebo hi xitulu xa yena xa **mavhilwa**.

Va **langutile** tibuku to tala.

Lebo u **tsakerile** tibuku ta swiharhi.

Aki u **rhandzile** tibuku ta switori.

Mudyondzisi elayiburari u va **hlayerile** tona.

Va nga famba na tibuku ekaya eka nkarhi wa **mavhiki** mambirhi.

Loko va heta ku ti hlaya va nga kuma tibuku letintshwa.

Ku na tibuku to tala leti tsakisaka elayiburari.





A hi tsaleni

Tirhisa marito lama ku hetisa swivulwa.

switori

mudyondzisi

mambirhi

swiharhi

Aki

Marito ya ntolovelo

gava
geva
gova
guxe

Aki u tsakerile tibuku ta _____.

_____ a susumeta Lebo hi xitulu xa mavhilwa.

U nga teka buku ya layiburari eka mavhiki _____.

_____ u va hlayela xitori.



Ntivomarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mimpfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

tsakerile

rhandzile

tsalela

mavhilwa

kolwa

muvhaki

tsakela

mapfilwa

mavhilwa	langutile	hlayela	mavhiki



A hi tsaleni

Vutisa vanghana va wena va ntlhanu leswaku hi yihi buku leyi va yi tsakelaka swinene. Tsala vito ra munghana wa wena kutani u tsala vito ra buku ekusuhi na rona. Tatisa vito ra wena na buku leyi u yi tsakelaka. Gwajula tibuku leti u nga tsakelaka ku ti hlaya.

Vito	Buku leyi tsakeriwaka swinene	



A hi endleni

Dirowa xifaniso xa buku leyi u yi tsakeleke kutani u tsala hi yona.

Vito ra buku i yini?

Dirowa xifaniso xa khavhara ya buku.

Xana buku yi vulavula hi yini?



A hi tsaleni

Yelanisa nkarhi wa sweswi na nkarhi lowu nga hundza wa marito lama landzelaka.

vonile

hlayile

famba

dyile

surile

dya

hlaya

vona

fambile

sula



A hi tsaleni

Hlaya swivulwa kutani u ba xirhendzevutana eka rito leri faneleke.



Rito ra **vona** ri kombisa xiendleko lexi humelelaka eka nkarhi wa sweswi. Rito ra **vonile** ri kombisa leswi humeleleke eka nkarhi lowu nga hundza.

Tolo hi **vona**/**vonile** n'weti.Sweswi hi **vona**/**vonile** dyambu.Hi **dya**/**dyile** lanci tolo.Sweswi hi **dya**/**dyile** swakudya swo fihlula.Tolweni hi **famba**/**fambile** nimixo.Sweswi va **ya**/**yile** exikolweni.



A hi hungaseni

Hlamusela munghana leswi u swi ehleketaka mayelana na leswi buku yin'wana na yin'wana yi vulavulaka hi swona. Hlamusela leswaku hi yihi buku leyi u tsakelaka ku yi hlanya. Nambara tibuku ku suka eka 1 ku fika eka 4. Nomboro ya 1 i ya buku leyi u yi tsakelaka swinene kasi 4 i ya buku leyi u nga yi tsakeriki.




A hi tsaleni

Hlawula yiniwe ya tibuku leti landzelaka kutani u tsala swivulwa swa ntlhanu hi leswi u ehleketaka leswaku buku yi vulavula hi swona.

Languta swifaniso kutani u vula leswi xitori xi vulavulaka hi swona.

1



2



3



4





A hi hlaleni

Thabo u rhandza bolo ya milenge. U fambile na Jabu na Rhandzu ku ya hlalela ntlangu lowukulu.

Chiefs na Sundowns ti tlangile. **Vhiki** ra kona a ri lehile eka vaseketeri.

A ku ri na **madzanadzana** ya vanhu **entlangwini**.

A va ba **tivhuvhuzela** ta vona.

Hi xitshuketa mpfula yi sungurile ku na. Va tlhelerile emakaya va tsakamile.



A hi tsaleni

Tsala nhlokomhaka yin'we ehansi ka xifaniso xin'wana na xin'wana eka papila leri nga langutana na leri.



Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mimpfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

dzana

ekule

dz

emakaya

dzaha

dzika

eGiyani

dzanela

entlangwini

e



A hi tsaleni

Tsala xivulwa xin'we hi xifaniso xin'wana na xin'wana eka pheji leri langutaneke na leri.

1

2

3

4



A hi tsaleni

Marito lama ya tsariwa ku fana kambe ya na tinhlamuselo to hambana. Xiyisisa rito rin'wana na rin'wana kutani u tsala ku hambana ka tinhlamuselo ta wona. Tsala tinhlamuselo emabokisini.

xisa

matimba

vele

kala

matimba

musi

vele

kala

musi

senga

xisa

senga



A hi tsaleni

Bana xirhendzevutana eka rito leri faneleke hi leswi humeleleke entlangwini wa bolo ya milenge tolo.

Tolo hi **famba/fambile** hi xitimela ku ya ebolweni.


Hi **hlalela/hlalerile** Sundowns loko yi tlanga.

Vahlaleri va **phokotela/phokoterile** swinene.


Loko hi tlhelela ekaya mpfula yi **sungula/sungurile** ku na.



Tlangani ntlangu lowu na munghana wa wena. Hlawula xipanu xa xitshopana kumbe xa wasi. Vonani leswaku i mani loyi a nga ta rhanga a howisa golo. Nyiketanani ku hlaya marito. Loko u endla xihoxo, u hundziwa hi nkarhi. Loyi a rhangaka a heta ku hlaya marito u howisa golo. Kutani tlhelani mi ringeta kambe sweswi u fanele ku tlangela xipanu lexin'wana.



A hi hungaseni





A hi vulavuleni

Xisekwana xo biha.



A hi hlayeni



Khale ka khaleni Manana Sekwa a tshama na ndyangu wa yena epurasini. Manana Sekwa a fukamerile matandza ya nkombo. A ya yimerile leswaku ya tlhotlhorha.

I nkarhi wa leswaku matandza ya mina ya tlhotlhorha, ndzi lava ku vona swikukwana swa mina swa nkombo.

Kutani, hi rin'werin'we matandza ya tlhotlhorha. Hinkwawo ya tlhotlhorile kambe ku sala rin'we. A ri ri tandza lerikulu swinene.

Xewani. Hi mina Fulafi.

Hi mina Niki.

Hi mina Zaza.

Hi mina mani?

Hi mina Gogo.

Hi mina Tsepo.





Ndzi le kwihi? Vito
ra mina i mani?

Manana Sekwa a fukamela
tandza lerikulu. Eku heteleleni
ri tlhotlhorha. Ku huma
xikukwana xo hetelela. Xi
languteka xi ri lexikulu no va
xi tiyerile. I xikukwana xo biha
swinene.



Ha ha ha!
I xikukwana
xo hlekisa.

Languta
xikukwana xo
hetelela.

Manana Sekwa u teka
swikukwana swa yena
hinkwaswo a famba na
swona exidan'wanini.

Languta xikukwana
xo hetelela.

Masekwa hinkwawo ya tlulela ematini. Hinkwawo ya hlambela no tlanga.
Xikukwana xo biha xi hlambela ku tlula swikukwana leswin'wana.





Kutani masekwa ya ya epurasini. Swiharhi swin'wana swi venga xikukwana xo biha. Mimbhaha yi xi jovotela na mbyana yi xi vukula.

Hi vusiku byin'wana xisekwana xo biha xi baleka ekaya.



Hinkwavo va ndzi venga. Ndza ha tsutsuma ndzi famba.



Xi ya enambyeni. Xi vona swinyenyana swo tala swo saseka swi hlambela enambyeni. Tinsiva ta swona ta rhetela. Swi na tinhamu to leha. Timpapa ta swona ti sasekile swinene.

Ndzi navela wonge ndzi nga tlanga na vona. Va sasekile kasi mina ndzi bihile.



Kutani siku rin'wana ku fikile xixika.
Ku va na gamboko hinkwako. Mati ya
nambu ya tiya ya va ayisi. Xisekwana
xo biha xi khoma hi xirhami xi sungula
ku nga ha tiphini.

Ndzo va ndzexe.
Ndzi twa xirhami.

Kutani ku fika ximun'wana.
Dyambu ra vangama, ku tlhava
masana. Mirhi i ya rihlaza.
Mixo wun'wana xikukwana xo
biha xi vona nxaxamelo wa
swinyenyana nakambe.



Xikukwana xi hlundzukile
swinene. Xi sungula ku rila.

Ndzi bihile swinene, ndzi
ndzexe. Ndzi pfumala
vanghana.



Loko xi ri karhi xi rila xi languta ehansi exikarhi ka mihloti ya xona. Xi vona ndzhuti wa xona. I galakuni ro saseka.

Xana hi mina?

Hi nkarhi wolowo magalakuni ya hlambela ya hundza. Ya vitana xisekwana ku ta hlambela na wona. Xikukwana xo biha xi tlulela ematini. Xi twa xi tsakile swinene.

Tana u ta hlambela na hina. U galakuni, ku fana na hina. U sasekile swinene ku tlula magalakuni hinkwawo.





L

e

s

w

i

n

g

a

e

n

d

z

e

n

i

Nkongomelo wa 6: Ekaya

Kotara ya 3: Mavhiki ya 5 - 10**81 Bere yi kerwa misisi 36**

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi thedibere ya Pam.

Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.

Ku hlawula marito eka mabokisi ya mipfumawulo leyi faneleke (mipfumawulo ya th, ts -ile na -ela)

Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.

Kopunula maletere lama: A, a.

82 Xitlangiso xa mina xo hlawuleka 38

Ku endla mbalango no tsala mbuyelo.

Ku nambara swifaniso ku kombisa ndzandzelelano lowu faneleke.

Ku boxa risivi leri faneleke eka marito lama nkhwatihatiweke.

83 Bombeleni u lulamisa lanci 40

Ku bula hi xifaniso.

Ku hlaya rhesipi.

Ku hlamula swivutiso swo hlawula nhlamulo leyi faneleke leswi humaka eka rhesipi.

Ku hlaya marito no yingisela mimpfumawulo (mimpfumawulo ya dy na nc)

Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.

Ku tsala swivulwa hi l==eswi va tsakelaka ku dya swona.

Kopunula maletere lama: B, b.

84 Swakudya leswi ndzi swi tsakelaka 42

Ku dirowa xifaniso xa leswi va rhandzaka ku dya swona.

Ku hlamusela munghana nongonoko wa maendlele ya swona.

Ku yelanisa swivulwa (nhlokomhaka-xiendlwa)

Ku lava no ba xirhendzevutana eka xiphazamiso xa marito.

85 Vuhlayiseki ekaya 44

Ku hlaya phamfuleti hi vuhlayiseki ekaya.

Ku hlamula swivutiso swo karhi swo huma eka xitshuriwa.

Mipfumawulo: nt na ny.

Ku tsala swivulwa hi leswi va swi endlaka leswaku va tshama va hlayisekile ekaya.

86 Milawu ya ndyangu 46

Ku dirowa xifaniso ku kombisa leswi faneleke ku endlwa leswaku munhu a tshama a hlayisekile ekaya.

Ku tsala xivulwa hi xifaniso xa vona.

Ku tirhisa swihikahati leswi faneleke.

Ku yelanisa vamavizweni.

Ku hetisa swivutiso swa mayelana na vona hi ku nyika risivi leri faneleke.

87 Riqingho ra le nyongeni leyi lahlekeke 48

Ku hlaya xitshuriwa hi sefoni leyi lahlekeke.

Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.

Ku hlawula marito (mipfumawulo ya ns, ndl, hl na nhl).

Ku tsala xitori hi ku lahlekeriwa hi xanchumu.

Kopunula maletere lama: D, d

88 Ehenhla, ehansi, endzeni na hinkwako 50

Ku tirhisa maengeteri ku kota ku kuma swilo leswi tumbetiweke.

Ku nyika maengeteri lama fambelanaka na swifaniso.

Ku hetisa swiletelo ku tirhisiwa nhl, lw kumbe ns.

Ku hlaya swiletelo no hetisa xifaniso. Mipfumawulo sw, tl, rh, mb.

89 Ximanga xi lava ku hlayisiwa 52

Ku hlaya xinavetiso.

Ku hlamula swivutiso swo hlawula nhlamulo leyi faneleke.

Ku hlawula marito ku ya hi

mipfumawulo (a, e, i, o na u).

Ku tsala hi swifuwana swa vona.

Kopunula maletere lama: E, e.

90 Kaya ra ximanga lexi lahlekeke 54

Ku tatisa switwari ku hetisa marito leswaku ya fambelana na swifaniso.

Ku boxa xivutiso, swileriso na tindhlamuselo.

Ku tsala nakambe swivulwa ku tirhisiwa swihikahato leswi faneleke. Ku endla xinavetiso hi xifuwana lexi lahlekeke.

91 Xirhambo xa ntlangu 56

Ku hlaya xirhambo.

Ku hlamula swivutiso swo huma eka xirhambo.

Mipfumawulo: i- na e-.

Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.

Ku tsala swivulwa hi masiku ya vona ya ku velekiwa.

Kopunula maletere lama: F, f.

92 Tana entlangweni wa mina 58

Ku hetisa xirhambo xa ntlangu wu.

Ku tsala swivulwa eka nkarhi lowu nga hundza.

Ku boxa maviti na maendli eswivulweni.

Ku hetisa tafula ku tirhisiwa vuxokoxoko byo huma exifanisweni.

93 Swikukwana swa ntlhanu 60

Ku hlaya xitlhokovetselo xa swikukwana swa ntlhanu.

Mipfumawulo: ng, nhl na ndz.

Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.

Kopunula maletere lama: G, g.

94 Swikukwana swa ntlhanu 62

Ku hlaya no encenyeta xitlhokovetselo.

Ku boxa marito ya nkarhi lowu nga hundza lama faneleke.

Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (th, ts, lw, nc, ny, ns, nhl, ndz).

95 Mpfuvu na xibodze 64

Buku ya xitori xa xitsemiwa.

96 Mpfuvu na xibodze (ku yisa emahlweni) 65

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo. Ku bula hi xitshuriwa na munghana wa wena.



A hi hlayeni

Pam u na **thedi** bere yo hlawuleka.
U rhandza ku etlela na thedi ya yena.
Makwavo John, na yena u **tsakela** ku
tlanga hi thedi bere.

Languta leswaku
ndzi yi sasekise
njhani.


Namuntlha loko Pam a vuya exikolweni u kumile
leswaku thedi ya yena yi tsemiwire enhlokweni na
le khwirini. Makwavo u kerile misisi ya thedi.



Hikwalaho ka yini
u onhile thedi ya
mina? A swi kahle!

Pam a **kwatile** swinene.
A kwaterile buti wa yena.

Manana u ambexile thedi xihuku xo
tshwuka na baji ra wasi.



Vona, Pam.
Thedi yi kahle
nakambe.



A hi tsaleni

Hlaya xitori kutani u hlamula swivutiso.

Xana xitlangiso xa Pam xo hlawuleka a xi ri yini?

A xi ri

I mani a nga tsema misisi ya thedi?

I

Xana Pam u titwe njhani loko a vona thedi?

U titwe

Xana manana wa Pam u ambexile bere yini?

U yi ambexile

Marito ya ntolovelo

hoxa
kwata
onha
tsema

Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

tsema

tsemile

thini

tsuva

tsakela

thangi

onhile

hoxela

thedi


tsakela

kwatile

kwatela

Tsala swivulwa swimbirhi hi xitlangiso lexi u xi rhandzaka swinene.

A hi tsaleni



Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni



a

a


a

a



A hi endleni

Lavisisa leswaku i switlangiso muni leswi vanghana va wena va nga na swona. Tsala mavito ya vona eka rixaxa ra le henhla kutani u tsala switlangiso eka rixaxa ra le hansi.

Vito	Pam 			
Xitlangiso	thedi bere			



A hi tsaleni

Nambara swifaniso leswi hi ndzandzelelano lowu faneleke.



Sweswi tsala xivulwa hi xifaniso xin'wana na xin'wana.

1	
2	
3	
4	



A hi tsaleni


Hlaya xivulwa xin'wana na xin'wana. Bana xirhendzevutana eka rito (risivi) leri nga tirhisiwaka ematshan'wini ya rito leri khwatihatiweke.

<u>Pam</u> u tlanga hi thedi.	yena	vona	hina
<u>Manana</u> u lunghisile thedi.	yena	vona	hina
<u>Makwavo</u> wa <u>Pam</u> u tsemile misisi ya thedi.	yena	vona	hina
<u>Thedi</u> yi sasekile nakambe.	yona	vona	hina
<u>Pam</u> na <u>manana</u> va twanana.	yena	vona	hina



A hi hungaseni

Landzelerisa ngoti ku kota ku vona leswaku i switlangiso muni leswi va nga na swona.





A hi vulavuleni

Xiyisisani xifaniso
kutani mi bula hi leswi
mi swi vonaka.



A hi hlayeni

Bombeleni u ta
endlela vanghana
va yena swakudya
swa ninhlekanhi loko
xikolo xi humile.



Sangweji yo HLAMARISA



Leswi lavekaka

1 lepula ra meleke wa khondese

1 banana

Botere ya timanga

2 wa swilayisi swa xinkwa



Leswi u faneleke ku swi endla

Tota botere ya timanga eka xilayisi xin'we xa xinkwa.

Tsemelela banana u ri veka ehenhla ka botere ya timanga.

Tota meleke wa khondese eka xilayisi lexin'wana.

Hlanganisa swilayisi ku endla sangweji.

Yi xeke ku huma swiphemu swa mune.

Dyana u tiphina.





A hi tsaleni

Fungha hi (✓) ekusuhi na nhlamulo leyi faneleke.

Xana ku laveka swilayisi swa xinkwa swingani?

A	Xin'we
B	Swimbirhi
C	Swinharhu

Hi wihi muhandzu lowu lavekaka?

A	Apula
B	Xihenge
C	Banana

Swin'wana leswi lavekaka hi swihi?

A	Botere ya timanga
B	Chizi
C	Meleke wa khondese

Ku na swiphemu swingani loko sangweji yi xekiwile?

A	Swimbirhi
B	Swinharhu
C	Mune



Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya wena ya switoloveto.

dyana	dyondzo	cinci	ncila
dyambu	dyiwa	hanci	ncuva
dyelo	dyuhala	honci	ncele

Marito ya ntolovelo

dyana
endla
lanci
tota


Tsala swivulwa swimbirhi hi leswi u tsakelaka ku dya swona.


A hi tsaleni



Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni








A hi endleni

Dirowa xifaniso xa leswi u nga swi endlaka
leswaku swi djiwa.
Hlamusela munghana wa wena leswaku
swi endlwa njhani.

Xosungula ndzi ...

Kutani ndzi ...

Ndzi tlhela ndzi ...



A hi tsaleni

Vumba swivulwa swa mune. Dirowa ntila ku yelanisa xiphemu ebokisini ra wasi
na xiphemu lexi faneleke ebokisini ra rihlaza.

Pam a kwatile

Ndzi dyile sangweji

Ndzi tekile xambhulela xa mina

Ndzi timile makhandhlela ya mina

hikuva a ri ri siku ra mina ra ku velekiwa.

hikuva makwavo u tsemile thedi ya yena.

hikuva a ndzi ri na ndlala.

hikuva mpfula a yi na.



A hi tsaleni

Tsala marito lama sijiweke eswivulweni leswi landzelaka.

nhlampfi

maapula

swiwitsi

meleke

xinkwa

tiya

Ndzi rhandza ku nwa



U rhandza






Siku:

Hi rhandza



_____.

U tsakela ku dya



_____.

Va rhandza ku dya



_____.

U rhandza ku nwa





_____.





A hi hungaseni

Lava u tlhela u ba xirhendzevutana eka swakudya leswi nga ebokisini. Dirowa ntila ku suka eka rito ku ya exifanisweni lexi lulameke. Marito man'wana ya hingakanya kasi man'wana ma ya ehansi.



n	y	a	m	a	y	n	e	a	t
p	g	t	i	y	a	h	v	t	i
q	m	a	a	p	u	l	a	a	n
w	x	i	n	k	w	a	c	n	y
f	c	l	e	g	a	m	h	d	a
m	e	l	e	k	e	p	i	z	w
j	u	z	i	w	x	f	z	a	a
l	e	k	e	r	e	i	i	y	i



MUDYONDZISI: Sayina

Siku

43





A hi hlayeni

HLAYISEKA EKAYA



Susumetela mapoto endzhaku
exitofeni.



U nga tshiki ntambhu ya ketlele yi cikinga
laha vana lavatsongo va nga yi fikelelaka.



Veka mirhi laha vana lavatsongo va
nga fikeleriki.



U nga tlangi hi swithinana swa khale.



U nga tlangi hi tipulaga.



Veka pharafini eka ndhawu leyi nga
hlayiseka.



A hi tsaleni

Hlaya phamfulete kutani u hlamula swivutiso leswi landzelaka:

Tsala xilo xin'we lexi manana bere a hi byelaka ku endla xona leswaku hi ta tikuma hi
hlayisekile ekaya.



Tsala xilo xin'we lexi khangaru yi hi byelaka ku endla xona leswaku hi ta tikuma hi hlayisekile ekaya.



Siku:



Tsala xilo xin'we lexi mpfundla wu hi byelaka ku endla xona leswaku hi ta tikuma hi hlayisekile ekaya.

Tsala xilo xin'we lexi ndlopfu yi hi byelaka ku endla xona leswaku hi ta tikuma hi hlayisekile ekaya.



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

ntambhu	ntoma	cikinya	nyika
ntanga	ntomi	tlonya	nyoka
ntamu	ntonga	funya	nyanga

Marito ya ntolovelo

cikinya
ntanga
nyanga
vukheta



A hi tsaleni

Tsala 5 wa swivulwa hi leswi u endlaka swona leswaku u tshama u hlayisekile ekaya.



Kopunula maletere lama:


A hi tsaleni



MUDYONDZISI: Sayina

Siku

45



A hi endleni

Dirowa xifaniso ku kombisa
leswi u faneleke ku endla
swona leswaku u tshama
u hlayisekile ekaya. Tsala
xivulwa hi xifaniso xa wena.



A hi tsaleni

Tsala swivulwa u tirhisa mahikahatelo lama faneleke. Tirhisa letere lerikulu eku sunguleni
ka xivulwa na hiko kumbe mfungho wa xivutiso emakumu. Tsundzuka ku tirhisa letere
lerikulu loko u tsala mavito ya vanhu, tin'hweti, tindhawu na masiku.

hi mugqivela thabo na aki va yile eka vathabo ku ya tlanga kona

xana wa yi rhandza ayisikhirimi

bombeleni na nomsa a va yile edurban hi mawuwani

vito ra yena i khensani



A hi tsaleni

Dirowa ntila ku suka eka rito ra kholomu ya rihlaza ku ya eka rito ra kholomu ya wasi leri nga na nhlamuselo leyi fanaka.



ntamu

xonga

rhangana

biha

xinga

nwa

swinene



swarha

matimba

ngopfu

khula

saseka

tlakula

sungula

A hi hungaseni

Hetisa swivulwa leswi mayelana na wena na leswi u swi rhandzaka. Tindhlamulo hinkwato i mavito, kutani ya fanele ku sungula hi letere lerikulu.

Vito ra mina i

Siku leri ndzi ri tsakelaka swinene i

Munghana wa mina i

Nkombiso wa TV lowu ndzi wu rhandzaka swinene i

Siku ra mina ra ku velekiwa ri hi

Ndzi velekiwe hi n'hwetzi ya

Buku leyi ndzi yi tsakelaka swinene i

Vito ra mudyondzisi wa mina i



A hi hlayeni

Tatana wa Bombeleni u lahlekeriwile hi riqingho ra le nyongeni ya yena.

U huwelerile, "Xana mi tiva laha selefoni ya mina yi nga kona?"

Hi langutile **ehansi** ka mubedo.

Ehenhla ka xelufu.

Endzhaku ka desika

Endzeni ka xikhwama xa tatana.

Ehandle ka yindlu.

Endzeni ka yindlu.

Etlhelo ka tafula.

Ehenhla ka TV.

Kutani— trrr trrr trrr!

Hi kumile foni **endzeni** ka xigwitsirisi!



Trrrr!
Trrrr!



A hi hlayeni

Hlaya xitori kutani u hlamula swivutiso leswi landzelaka.

Xana tatana u lahlekeriwile hi yini?

U lahlekeriwile hi

Tsala tindhawu timbirhi leti ku laviweke foni eka tona.

Va lavile

Xana va yi kume kwihi?

Va yi kume

Xana u tshama u lahlekeriwa hi xanchumu? A ku ri yini?



Ntivotmarito

Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

thonsi

fohla

lwandle

nhlampfi

malwandla

tshansi

nhlampfu

fehla

ehansi	ehandle	lahla	ehenhla

Marito ya ntolovelo

ehandle
ehansi
endzeni
etlhelo



A hi tsaleni

Tsala xitori hi nkarhi lowu a wu lahlekeriwile hi xanchumu. Xana nchumu wa kona a wu ri yini? Xana u wu kume kwihi?



Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni



d

D



A hi endleni

Fihla xanchumu etlilasini. Munghana wa wena u fanele ku xi lava. U fanele ku vula "Ndzi lava endzhaku . . . kumbe ehansi . . . kumbe etlhelo . . .". Tirhisa marito lama tsariweke hi swo tshwuka eka xitori xa papila ra 48 ku ku pfuna.



A hi tsaleni

Boxa rito ra xifaniso xin'wana na xin'wana.

Hetisa rito rin'wana na rin'wana hi ku tirhisa nhl, lw kumbe ns.

nhl

lw

ns

nhl **ampfi**

____ oti



____ ana



____ andle



____ angu



____ a




____ ati



____ uku



____ imbhi



A hi hungaseni

Hlaya swiletelo leswi kutani u hetisa xifaniso.



Dirowa dyambu na xihahampfhuka
empfhukeni.

Dirowa humba emahlweni ka swiluva.

Dirowa xinyenyana emurhini.

Dirowa xibodze etlhelo ka swiluva.

Dirowa swiluva ehansi ka murhi.

Dirowa phaphatani ehenhla ka xibodze.



A hi tsaleni

Hlawula marito ya nghena eka mabokisi ya tinyiko.

tlanga	rhunga
mbilu	tlula
rheta	tlimba

mbuti	sweka
swoswa	rhenga
mbuva	swikita



sw



tl



rh



mb



A hi hlayeni

Xana u rhandza swimanga?

Hi na ximanganyana xo saseka no
rhandza ku tlulatlula lexi lavaka kaya.

Xi na ncila wo leha na mavalala.

Xi rhandza masi na nhlampfi.

Vito ra xona i Thabi.

Loko u lava ku pfuna hi ku xi nyika
rirhandzu na nhlayiseko, bela Gugu
riqingho eka SPCA, 012 012 0120.



A hi tsaleni

Tlhela u hlaya xitori kutani u fungha hi (✓) tinhlamulo leti faneleke.

Hi xihhi xifuwana lexi lavaka kaya?

A	Mbyana
B	Ximanga
C	Hanci

Xana u fanele ku fowunela mani loko u lava
ximanga lexi?

A	Gugu
B	Vhengele ra swifuwana
C	Mufuwi

Vito ra ximanga i mani?

A	Thabi
B	Kitsi
C	Zubi

Xana xi rhandza ku dya yini?

A	Masi
B	Chizi
C	Nhlampfi

Xana xi rhandza ku nwa yini?

A	Masi
B	Juzi
C	Tiya

Xana xi tsakela ku endla yini?

A	Xi tshama xi etlele.
B	Xi rhandza ku tlulatlula.
C	Xi rhandza ku lwa.



Ntivomarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

bazi

damu

xeka

jika

xika

veka

pasi

homu

masi	teka	fika	huku


Marito ya ntolovelo

masi
xeka
fika
damu



A hi tsaleni


Tsala hi xifuwana xa wena.



Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni





A hi endleni

Tsala xitwari xa a, e, i, o kumbe u eka rito rin'wana na rin'wana ku hetisa rito leri yelanaka na xifaniso.

a e i o u

khekhe

b ___ yis ___ kiri

b ___ ge

g ___ da



h ___ r ___ ka

kh ___ y ___ ti

h ___ ko

kh ___ y ___ bu



A hi tsaleni

Boxa loko leswi swi ri swivutiso, xihlamalo kumbe switatimende.

Tsala ?! kumbe.



I mani vito ra wena?

Xivutiso

Tshika sweswo

Siku i ra 25 Mawuwani

Hatlisa

U tshama kwihi

Xana u velekiwe hi siku rihi

Ndzi rhandza ximumu

Xana u rhandza swimanga



Siku:



A hi tsaleni

Tlhela u tsala swivutiso leswi na swihikahati leswi faneleke.



xana u rhandza swimanga

vito ra ximanga xa mina i thabi

jabu na sam va rhandza ku tlanga bolo ya milenge

siku ra ku velekiwa ka mina ri hi ndzati



A hi hungaseni

Endla xinavetiso hi xifuwana lexi nga lahleka. Tata swivandla leswi siyiweke leswaku u kota ku hetisa xinavetiso.
Dirowa xifaniso ku kombisa leswi xifuwana xi nga xiswona.



Pfuna ku lava

lexi lahlekeke

Tata rixaka ra xifuwana.

Xana a wu vonangi

Vito ra xifuwana xa mina i

Loko u kuma xifuwana xa mina
fowunela (Tata vito ra wena)

eka
(Tata nomboro ya riqingho ra wena)

Xifuwana xa mina xi languteka hi
ndlela leyi:

(Dirowa xifaniso xa xifuwana xa wena)



MUDYONDZISI: Sayina



Siku

55





A hi hlayeni



A hi tsaleni

Hlaya xirhambo kutani u hlamula swivutiso leswi landzelaka.

I mani a nga ta va na ntlangu?	
Xana u ta va na malembe mangani?	
Xana ntlangu wu yi ta sungula hi nkarhi muni?	
Xana ntlangu wu yi ta hela hi nkarhi muni?	
Xana siku ra ntlangu hi rihi?	
Xana nomboro ya yindlu ya ka vaThabo hi yihi naswona vito ra xitarata i yini?	



Siku:



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya wena ya switoloveto.

mati	yih	ehenhla
rihati	rini	endzeni
xifaki	rihi	ehansi



Marito ya ntolovelo

endzeni
ntlangu wu
rini
xifaki

Tsala swivulwa swimbirhi hi ntlangu wa siku ra ku velekiwa ka wena.

A hi tsaleni



Handwriting practice area with four horizontal lines for writing.



A hi tsaleni

Kopunula xivulwa.

Handwriting practice area with four horizontal lines. The first line contains the dotted text: Xana u ta ta ekaya?



Kopunula maletere lama:


A hi tsaleni



Handwriting practice area with four horizontal lines. The first line contains the dotted letter 'f'.

Handwriting practice area with four horizontal lines. The first line contains the dotted letter 'j'.





A hi endleni

Tatisa xirhambo xa ntlangu wa wena.



A hi tsaleni

Tlhela u tsala swivulwa leswi, u sungula xin'wana na xin'wana hi "Tolo".

Namuntlha i siku ra ku velekiwa ka mina.

Tolo

Namuntlha mpfula ya na.

Tolo

Namuntlha ra hisa.

Tolo



Tana entlangwini wa mina!

Ndzi ta va na _____ wa malembe.

Ntlangu wa mina wu ta va hi siku ra _____.

Wu sungula hi awara ya _____ ehenhla ka nhloko wu
hela hi awara ya _____ ehenhla ka nhloko.

Adirese ya mina i:

Nomboro ya yindlu _____



Xitarata xa _____



Ndhawu _____

Ndzi kombela u ndzi tivisa loko u ta swi kota ku ta.



Nomboro ya riqingho ra mina i: _____

Xi huma eka _____





A hi tsaleni

Eka xivulwa xin'wana na xin'wana, khwatihata vito ra munhu u tlhela u ba xirhendzevutana eka rito leri kombisaka leswi munhu a swi endlaka.

Jabu u tsutsumela exikolweni.

Aki u hlanya buku.

Pam u xinga thedi ya yena.

Amu u tlanga bolo ya milenge.



Peter u raha bolo.

Lebo u vulavula eka foni.


Bombeleni u xava ximanga.

Mandu u dya machipisi.



A hi hungaseni

Xana va na malembe mangani? Tatisa mavito na malembe etafuleni leri.



Vito	Malembe

Vito	Malembe



A hi hlayeni



Manana mbhaha na swikukwana swa yena

Ku vula xikukwana xosungula xi ri
karhi xi tshomboloka.



Ku vula xikukwana xavumbirhi
hi ku tshukuvanya.



Ku vula xikukwana xavunharhu hi
pongo lerikulu.



Ku vula xikukwana xavumune hi
nhlomulo lowukulu.



Ku vula xikukwana xavuntlhanu xi ri karhi xi gungula.

Ndzi navela wonge ndzi nga kuma xiribyana.



"Sweswi vonani laha", ku vula manana mbhaha a ri exirhapeni xa matsavu.

Loko mi lava swakudya swa madyambu swin'wana, tanani haleno mi ta tihandzela.



Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

xivungu	nhlomulo	handza
vuxungu	nhlamulo	pandza
xilungu	nhlata	rhandza

Marito ya ntolovelo


handza
gungula
nona
ntanga



A hi tsaleni

Kopunula xivulwa.

Swikukwana swa gungula.




g

Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni



ly



A hi endleni

Hlaya xitlhokovetselo xa swikukwana swa ntlhanu kutani u titoloveta ku xi hlaya na ntlhanu wa vanghana va wena. Mi fanele ku nyiketana ku va xin'wana na xin'wana xa swikukwana. Un'wana wa n'wina u fanele ku va manana mbhaha.



A hi tsaleni

Bana xirhendzevutana eka rito leri faneleke.

Tolo ndzi yile/ya ku ya tlanga eka va Bombeleni.

Mundzuku ndzi fambile/ta famba ku ya exikolweni.

Vhiki leri nga hundza ndzi vona/vonile swikukwana.

Sweswi ndzi tlanga/tlangile na ximanga xa mina.



A hi tsaleni

Hetisa tinhlayo ta marito.

haha + mpfhuka =



pandza + mananga =




sasa + nkambana =



hlamusela + marito =



gima + musu =



njiya + mavele =







A hi hungaseni

Tata marito emabokisi ya marito evhilweni lerikulu. Ya sule enxaxametweni loko u ma tsarile emabokisini lama faneleke.


thini	tsala	lwangu	ncila	nyoxi	nsati	nhlana	ndzima
thanki	phutsa	lwandle	hanci	nyiko	nsuna	nhlampfi	pandza
thekisi	tsuva	lwa	ncuva	tlunya	nsele	nhlarhu	rhandza





A hi hlayeni

Endla buku leyi ya xitsemiwa leswaku u kota ku hlaya xitori xa mpfuvu na xibodze. Petsa eka mintila yo helela na le ka mintila ya mathonsi.




A hi hlayeni

Sweswi hlaya xitori lexi vulavulaka hi mpfuvu na xibodze. I xitori xa ntijiso. Vulavula na vanghana va wena hilaha swiharhi leswimbirhi swi nga vanghana lavanene hakona.



A hi tsaleni


Tlhela u hlaya xitori xa mpfuvu na xibodze kutani u tsala 5 wa swivulwa u hlamusela xitori.



Ximpfubwana lexi xi
na nkateko. A hi xi
thyeni vito.



Tsema eka ntula wa mathonsi endzhaku ka loko u sitepurile buku ya wena



Tana, Owen. Hi ta ku yisa
entangeni wa swiharhi.

xidan'wana.

Va yisile Owen entangeni wa swiharhi.
U tshamile exirhapeni lexi nga na

Petsa eka ntula wo helela

Endzhaku loko Owen a kurile u
hlanganile na mpfuvu ya xisati leyi
vitaniwaka Cleo. Namuntlha u hanya
na Cleo hi ntsako.

Shepula laha



Petsa eka ntula wo helela



Mpfuvu na
xibodze





7



Va humesile ximpfubwana endzeni ka lwandle.

10



U mani vito ra wena?

Ximpfubwana a xi hanya kahle na manana wa xona.

Owen a tlanga na xibodze. A rhandza ku khandziya enhlaneni wa Mzee.




2



15



9



Hinkwavo va ringetile ku pfuna
ximpfubanya leswaku xi tlhelela
etikweni. Va tirhisile tineke ta
tinhlampfi na mimovha ku xi koka
leswaku xi huma endzeni ka lwandle.

3



11



Entangeni wa swiharhi u hlanganile na
xibodze lexikulu.

14



Ndza ku rhandza
manana.

Mpfuvu na xibodze a va ri vanghana
lavakulu. A va dya, va etlela, va khida
no tlanga swin'we.



12



Xana u ta
va manana
wa minda?

Ximpfubyana a xi tsundzuka manana wa
xona.

13



Sweswi ndzi
yingise, n'wananga.

5



Pfunani! Ndzi pfuneni! A ndzi swi koti ku
hlambela hikuva ndza ha ri lontsongo.

Mati ya xi khukhurile kutani xi fika
elwandle.

7



Pfunani! Pfunani!
U kwihi manana wa mina?

Siku rin'wana ku vile na bubutsa
lerikulu. Mpfula yi khukhula
ximpfubyana xi suka eka manana wa
xona.

Xibodze a xi swi vona leswaku Owen wa
ha ri xihlangi. A xi fanela ku n'wi hlayisa
no n'wi kombisa leswi faneleke ku dyiwa
na laha a faneleke ku etlela kona.



Nkongomelo wa 7: Tolo, namuntlha na mundzuka

Kutata ya 4: Mavhiki ya 1 - 4

97 Mahungu yo huma eka munghana 70

Ku hlaya papila.
Ku hlamula swivutiso swo hlawula nhlamulo leyi faneleke leswi humaka epapileni.
Ku hlayela masiku ya n'hwetini na masiku epapileni no ya rhekhoda eka khalendara.

98 Mikunguhato ya hina 72

Mipfumawulo: hl, sw, nc na -rhi.
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Ku longoloxa swivulwa ku ya hi xitori.
Ku tsala hi mahungu ya vona.
Ku hlaya xitlhokovetselo.

99 Khonsati ya xikolo xa hina 74

Ku hlaya nongonoko wa khonsati ya xikolo.
Mipfumawulo: pf, nt, ny na n'w.
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Ku tsala swivulwa hi leswi va nga ta endla swona hi tiholideyi.
Kopunula maletere lama: H, h, I, i, J, j.

100 Ku humelele yini endzhaku ka khonsati? 76

Hi mintlawu ku hlawuriwa xiendlo eka nongonoko wa khonsati, xi encenyetiwa emahlweni ka tlišasi.
Ku bvumba mahetelelo ya xitori.
Ku hetisa ximbyarumbyaru xo hetelela exitorini.
Ku yelanisa swivulwa na mahetelelo lama faneleke.
Xiphazamiso xa marito.

101 Nkarhi 78

Ku hlaya xitori hi minkarhi ya migingiriko ya Busi.
Ku boxa nkarhi lowu faneleke wo huma eka xitori.
Ku tata tafula ra migingiriko ya Busi ya siku na siku.
Mipfumawulo: ch, mb, tl na mp.
Kopunula maletere lama: K, k, L, l, M, m.

102 Siku ra migingiriko 80

Ku tsala migingiriko ya siku na siku ku ya hi nkarhi.
Ku tirhisa nkarhi lowu nga hundza eswivulweni.
Ku yelanisa marito-fularha.
Ku dirowa ku kota ku hetisa swifaniso.

103 Vhiki ra Dan a ri kahle 82

Ku hlaya xitshuriwa hi Dan.
Ku boxa marito ya nkarhi lowu nga hundza lama faneleke.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (mipfumawulo ya xw, kw, pf na mp).
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa man'wana marito.
Kopunula maletere lama: N, n, O, o, P, p.

104 Leswi humeleleke Dan 84

Ku encenyeta leswi humeleleke Dan.
Ku dirowa swifaniso ku kombisa migingiriko ya siku rin'wana na rin'wana ra vhiki.
Ku tsala swivulwa hi swifaniso.
Ku hetisa marito kutani ya yelanisiwa na swifaniso.

105 Ku fambafamba 86

Ku hlaya xitshuriwa hi tiholideyi leti taka.
Ku tata minkunguhato ya tiholideyi eka khalendara.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xikombankarhi xa tiholideyi.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (mipfumawulo ya nk, ndl, pf na ts).
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Kopunula maletere lama: Q, q, R, r, S, s.

106 Ka ha fambiwa 88

Ku boxa swifundzankulu emepeni.
Ku tirhisa swihikahati leswi faneleke.
Ku hikahata swivulwa no boxa tinxaka ta swivulwa.

107 Ndyangu wa ka hina na swifuwana 90

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi ndyangu na swifuwana.
Ku hetisa tafula hi swirho swa mindyangu ya vona ehansi ka tinhlokomhaka leti vuriweke.
Mipfumawulo: ndy, kh, tl na nhl.
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Kopunula maletere lama: T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y.

108 I yini xo hlawuleka? 92

Nghingiriko wo hungasa wo hlanganisa mathonsi.
Ku tsala swivulwa nakambe ku tirhisiwa swihikahati leswi faneleke.
Ku boxa maendli na maviti.
Ku hetisa setifikheti ya sagwati eka xirho xa ndyangu.

109 Ku tsala xitori 94

Ku bula hi kungu na munghana wa wena.
Ku tatisa nkunguhato wa xitori ku tirhisiwa tinhlokomhaka leti vuriweke.
Ku landzelela swiletelo swa buku ya xitori ya xitsemiwa.

110 Switekatekisani 97

Ku yelanisa switekatekisani na swifaniso leswi faneleke.
Ku hlamula switekatekisani.

111 Xivasi na nsinya wa nyawa 98

Ku hlaya xitshuriwa hi Xivasi na nsinya wa nyawa.

112 Xivasi na nsinya wa nyawa (ku yisa emahlweni) 110**112b Xivasi na nsinya wa nyawa (ku yisa emahlweni) 112**



A hi hlayeni



24 Crest Road

Giyani

0152

20 Mhawuri 2015

Eka Bombeleni

Ndzi tsakerile ku tlhela ndzi ku vona enetibolweni tolo.

Sweswi hi le ku tirheni ngopfu exikolweni. Vhiki leri taka hi Ravuntlhanu hi ta va na khonsati exikolweni. Vanhwana va ta cina ncino wa ndhavuko. Majaha wona ya ta hlaya xitlhokovetselo xa Mzee na xibodze. Jabu u ta va n'wamafenya ekhonsatini leyi.

Ha tiphina exikolweni. Hi nkarhi wo wisa ndzi tlanga na Zinhle na Lizzy. Tolo hi tlangile ntlangu wa xitumbelelani. Zinhle u tumberile endlwini ya le murhini. Hi n'wi lavile hinkwako laha hi tlangelaka kona kambe hi tsandzeka ku n'wi kuma. Ndzi n'wi huwelerile ndzi n'wi byela leswaku a humelela. Kava loko hi n'wi kuma.

Hi ta vonana kambe loko hi tlanga netibolo.

Solani





A hi tsaleni

Tlhela u hlaya papila leri kutani u hlamula swivutiso.

Xana papila ri tsariwile hi mani?	
A	Bombeleni
B	Solani
C	Zinhle

Xana vanghana va Solani i vamani?	
A	Zinhle na Robbie
B	Zinhle na Lizzy
C	Lizzie na Sandy

Xana khonsati yi ta va hi n'hwetl yihl?	
A	Ndzati
B	Nhlangula
C	Mhawuri

Xana Lizzy u ta endla yini ekhonsatini ya xikolo?	
A	U ta cina
B	U ta va n'wamafenya
C	U ta hlaya xiphato



A hi tsaleni

Mhawuri

Hlaya papila hi vukheta. Ringeta ku kuma masiku lama nga epapileni u ya kombisa eka khalendara. Tlhela u hlamula swivutiso leswi landzelaka:

Musumbunuku	Ravumbirhi	Ravunharhu	Ravumune	Ravuntlhanu	Mugqivela	Sonto
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Xana Solani u tsarile papila hi siku rihi ra n'hwetl?

Xana Solani u tsarile papila hi siku rihi?


Xana Solani u tlangile xitumbelelana hi siku rihi ra n'hwetl?

Xana Solani u tlangile xitumbelelana hi siku rihi?



Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela
mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi swa wena ebukwini
ya wena ya switoloveto.



Marito ya ntolovelo

hlaya
murhi
ncino
sweka

hlaya	sweswi	ncino	ncarhi
hlula	sweka	ncuva	murhi
hlela	swinya	nceka	harhi



A hi tsaleni

Nambara swivulwa hi ndzandzelelano wo suka eka 1 ku fika eka 3.

	Solani u ta cina ekhonsatini ya xikolo hi Ndzati.
	Solani u tsalerile Bombeleni papila.
	Solani na Bombeleni va hlanganile enetibolweni.



A hi tsaleni

Tsala mahungu ya wena.



Tolo ndzi

Namuntlha ndzi

Mundzuku ndzi ta

N'hweti leyi taka ndzi ta



A hi hungaseni

Entlaweni wa
n'wina, hlayani
xitlhokovetselo
xa Mzee na
ximpfubyana.



Risimu ra ximpfubyana ra ntsako
Mpfuvu leyitsongo
U ntseterile mati hi nhompfu ya yena
A famba eribuwani ra nambu
A khota ndzhope hi swikunwana
Ku humelerile Mzee
Loyi a tifambafambela.
Mzee na ximpfubyana va vile
vanghana lavakulu.





A hi hlayeni



Nongonoko wa khonsati ya
Xikolo xa Lulekani

Siku: 26 Ndzati 2015

Nkarhi: 5:00 nimadyambu ku fika hi 7:30
nimadyambu

Nongonoko

- 1 Ku pfula ntirho hi nhloko ya xikolo, Manana Nkuna.
- 2 Xitlhokovetselo xa Mzee na ximpfubyana.
- 3 Ncino wa ndhavuko.
- 4 Ku nyika masagwati eka Tigiredi ta 1, 2 na 3.
- 5 Vuyimbeleri hi vana va Giredi ya 3.
- 6 Jabu n'wamafenya.

Ku ngheniwa mahala

Makhekhe na malekere swi ta xavisiwa khonsati
yi nga si sungula.



A hi hlayeni

Hlaya nongonoko wa khonsati ya xikolo kutani u hlamula swivutiso leswi
landzelaka:

Xana khonsati yi ta va hi siku rihi?	
Xana yi sungula hi nkarhi muni naswona yi ta hela hi nkarhi muni?	Sungula _____ Hela _____
Xana nhloko ya xikolo i mani?	
I mani loyi a nga ta va n'wamafenya?	
Hi yihi giredi leyi nga ta yimbelela?	
Hi yihi giredi leyi nga ta amukela masagwati?	
Hi swihi swilo leswi nga ta xavisiwa ekhonsatini?	
Xana u ta hakela mali muni yo nghena ekhonsatini?	

Siku:



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

Marito ya ntolovelo

pfula
ntirho
nyika
n'wana

pfula	ntirho
pfala	ntamu
pfimba	ntalo

nyika	n'wana
nyala	n'wina
nyeka	n'wehla




Tsala swivulwa hi leswi u nga ta endla swona hi tiholideyi.

A hi tsaleni








Handwriting practice area with multiple lines for writing.



Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni



MUDYONDZISI: Sayina

Siku

75



A hi endleni

Entlaweni wa n'wina, hlawulani xiyenge xin'we eka nongonoko wa khonsati mi xi encenyeta etlilasini. Vanghana va n'wina va fanele ku boxa xiyenge lexi mi tlangaka xona eka nongonoko. Mi nga hlaya xitlhokovetselo, mi cina kumbe mi yimbelela risimu.




A hi tsaleni

Languta swifaniso leswi. Hlamusela vanghana va wena xitori na leswi u vonaka xitori xi ta herisa xiswona. Kutani tata ximbyarumbyaru xo hetelela ku kombisa leswi mudyondzisi a nga ta swi vula.



Ndzi tiphinile hi lanci namuntlha.



Ndzi nyike lanci ya wena kumbe ndzi ta ku ba.



U nga teki lanci ya mina.





A hi tsaleni

Yelanisa masungulo ya xivulwa eka bokisi ra wasi na mahetelelo lama faneleke eka bokisi ra rihlaza.

Pam u dyile lanci ya yena

Ndzi dyile sangweji

Ndzi vitanile mudyondzisi


Mudyondzisi a kwaterile Jim

hikuva Jim a lava lanci ya mina.

hikuva a khome hi ndlala.

hikuva a karhata.

hikuva a ndzi khome hi ndlala.




A hi hungaseni

Lava kutani u ba xirhendzevutana eka marito lama nga ebokisini lama yelanaka ni xifaniso. Dirowa ntila ku suka eka rito ku ya exifanisweni lexi faneleke. Tsundzuka leswaku rito ri nga hingakanya kumbe ri ya ehansi.



n	y	o	k	a	u	n	c	o	w
n	y	u	n	g	u	t	b	n	x
n	y	z	b	a	n	a	h	t	i
y	w	o	n	t	a	n	o	a	b
a	n	y	a	m	a	g	m	m	o
w	t	s	o	f	a	h	u	b	d
a	h	m	n	t	a	u	o	h	z
k	n	n	y	i	m	p	f	u	e





A hi hlayeni


Hlaya xitori kutani u yelanisa wachi na xifaniso xa nhlamulo leji faneleke.
Hi ku endlerile xikombiso xo sungula.



nindzhenga



Hi Musumbunuku Busi u pfuka
nimpundzu hi awara ya 6.



nimadyambu



U ya exikolweni hi awara ya 7 nimixo.



nimixo



Hi awara ya 1 ninhlekanhi u vuya
ekaya.




nindzhenga



U tlanga na Pam hi awara ya 3
nindzhenga.




nimadyambu




U endla ntirhokaya wa yena hi awara
ya 4 nindzhenga.




nimixo



U dya swakudya swa yena swa
madyambu hi awara ya 6 nimadyambu.





ninhlekanhi




U ya eku etleleni hi awara ya 8
nimadyambu.





nindzhenga





nimixo




nimadyambu




nimadyambu



nimixo



nindzhenga



ninhlekanhi





A hi tsaleni

Tsala leswi Busi a swi endlaka hi minkarhi leyi siku rin'wana ni rin'wana.

Marito ya ntolovelo

chela
hembe
mpahla
mpimo

Awara ya 6

Awara ya 7

Awara ya 1

Awara ya 3

Awara ya 4

Awara ya 6

Awara ya 8



Ntivotamarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

wachi	ambala
chela	hembe
chika	lomba

tlilasi	mpahla
tlanga	mpundzu
tlula	mpimo



Kopunula maletere lama: A hi tsaleni



k

K

l

L





m

M



A hi endleni

Tsala leswi u swi endlaka hi mikarhi leji siku rin'wana ni rin'wana.



Awara ya 6

Awara ya 7

Awara ya 1

Awara ya 3

Awara ya 4

Awara ya 6

Awara ya 8



A hi tsaleni

Loko hi engetela -ile eka riendli, swi vula leswaku ntirho wa kona wu hundzile. Engetela -ile eka rito leri tikisiweke kutani u ri tirhisa ku hetisa xivulwa xa vumbirhi.



Busi na Pam va rhandza ku tlanga.

Vhiki leri nga hela va tlangile netibolo.

Jabu u kota ku tlula ku fana na chela.

Tolo u _____ na John.

Busi wa swi kota ku sweka.

Tolo u hi _____ nhlampfi.

Pam a nga raha bolo swinene.

Tolo u yi _____ swinene kutani yi faya fasitere.



A hi tsaleni


Dirowa ntila wu suka
eka kholomu ya rihlaza
wu ya eka kholomu
ya wasi u yelanisa
maritofularha.



A hi hungaseni

Dirowa swifaniso
leswinharhu.



- 1 Nkarhi i awara ya 8 nimixo.
Dyambu a ri vangama.
Mbyana yi hlongorisa ximanga.



- 2 Ximanga xi khandziya
murhi. A ri tlhavile.

- 3 I vusiku, kutani ximanga xi chika
emurhini.

ehenhla		hleka
nonoka		vusiku
yima		koma
ntshwa		endzeni
nhlekanhi		khale
ehandle		ina
rila		tshama
e-e		hatlisa
leha		ehansi





A hi hlayeni

Hi Musumbunuku Dan u xwerile ku pfuka. U siyiwile hi bazi kutani a hlwela ku fika exikolweni. Mudyondzisi u n'wi vutisile "Dan, hikwalaho ka yini u hlwerile?"



Hi Ravumbirhi u yile exikolweni kambe a rivarile nkwama wa yena wa tibuku ebazini. Loko a fika etlilasini a khomile bolo ntsena. "Wu kwihi nkwama wa wena wa tibuku, Dan?" ku vutisa mudyondzisi wa yena.

Hi Ravunharhu u pfukile hi nkarhi. A khandziya bazi. Bazi ri fambafambile. Kambe Dan a khandziyile bazi ro ka ri nga ri rona. Bazi ri n'wi yisile exikolweni xin'wana. "U kwihi Dan namuntlha?" ku vutisa mudyondzisi.



Hi Ravumune Dan u tsandzekile ku kuma yunifomo ya yena. Kutani u yile exikolweni a ambarile mpahla ya yena yo khida hi yona. "Yi kwihi yunifomo ya wena Dan?" ku vutisa mudyondzisi.

Hi Ravuntlhanu Dan u pfukile nimixo. U yile exikolweni ka ha ri xinyami. A karhele ku tlula mpimo kutani u etlerile etlilasini. "Hikwalaho ka yini u etlela Dan?" ku vutisa mudyondzisi.



Hi Mugqivela Dan u yile exikolweni kambe u kumile nyangwa wa xikolo wu pfariwile. Dan mbuya, ku hava xikolo hi Mugqivela.

Siku:



A hi tsaleni

Hlamula swivutiso leswi landzelaka.

Marito ya ntolovelo

kwala
pfuka
mpimo
xwela

Hikwalaho ka yini Dan a xwerile hi Musumbunuku?

Hikuva u

I siku rihi leri Dan a nga ya na bolo exikolweni?

I siku rihi leri Dan a nga ya exikolweni a ambarile mpahla yo khida hi yona?

Ku humelele yini loko Dan a ya exikolweni hi Mugqivela?



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

xwa

kwala

xwerile

mpohlo

pfuma

mpahla

xwela

kwihi

pfuka

mpimo

pfuxa

kwala



Kopunula maletere lama: A hi tsaleni



n

n

o

o

p

p

MUDYONDZISI: Sayina

Siku

83



A hi endleni

Encenyetani leswi humeleleke Dan eka siku rin'wana ni rin'wana. Nyiketanani ku va Dan. Mi nga cincana na ku va mudyondzisi.



A hi tsaleni

Dirowa xifaniso lexi kombisaka leswi u swi endlaka siku rin'wana na rin'wana. Tsala masiku ya vhiki.



A hi tsaleni

Languta swifaniso leswi u swi diroweke u tlhela u tsala leswi u swi endlaka hi masiku lama.



Musumbunuku	
Ravumbirhi	
Ravunharhu	
Ravumune	
Ravuntlhanu	
Mugqivela	
Sonto	





Siku:



A hi hungaseni

Vumba marito kutani u ma tsala
eswivandleni leswi nyikiweke. Tlhela u
lava rito leri yelanaka na xifaniso.



rhu

rhurha

swi

rha

xu



he

lo

ka

mba

tirh

dy

swek

ile



tla

nto

hlo

nga

tirh

dy

swek

ela



du

mfu

hu

ku

g

b

s

ula



fe

he

n'we

hla

so

lo

vo

nga



mpa

nto

rha

ma



A hi hlayeni

Nkarhi wa ku wisa wu le kusuhi.
Vana hinkwavo va vulavula
hi leswi va nga ta **endla**
swona loko xikolo xi **pfarile**.
Mudyondzisi u va kombela ku
tsala eka nongonoko leswi va
nga ta swi endla loko va ri eku
wiseni.



Tipulani ta tiholideyi

Vito	Siku	Ndhawu	Leswi a nga ta endla swona
Aki	Ravumune	Johannesburg	Ndzi ta ya entlagwini wa khazi.
Dan	Musumbunuku	Polokwane	Ndzi ta vhakela kokwana.
Bombeleni	Ravumune	Durban	Ndzi ta ya elwandle.
Jabu	Ravuntlhanu	Mbombela	Ndzi ta ya eKruger National Park.
Busi	Muggivela	Umtata	Ndzi ta ya enkhubyeni.

Tatisa leswi u nga
ta swi endla.

endla
nkarhi
pfala
tsana



A hi tsaleni

Hlaya swivutiso kutani u tsala tinhlamulo etafuleni.

I mani loyi a nga ta ya eJoni?

Dan u ta endla yini hi Musumbunuku?

I mani a nga ta ya elwandle?

Busi u ta endla yini hi Mugqivela?

I mani loyi a nga ta ya eKruger National Park?

Xana wena u ta ya kwihi?



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

pfalela

tsaka

vondlo

tsana

nkani

nkaka

nkarhi

endla

pfarile

tsala

hundla

pfala

Kopunula maletere lama: A hi tsaleni



q

Q

r

R

s

S



A hi endleni

Dirowa ntila u kombisa laha vana
lava va nga ta ya kona.



Dan

Polokwane



Bombeleni

Durban



Jabu

Mbombela



A hi tsaleni

Tlhela u tsala xivulwa xin'wana na xin'wana u tirhisa maletere lamakulu na hiko.

tinguluve ti na mincila yo lala

tinhutlwa ti na tinhamu to leha

mangwa yi na mavala

ndlopfu yi na nxakwa wo leha





A hi tsaleni

Hetisa swivulwa leswi hi mahikahatelo lama faneleke.

Hi heta xivulwa xa **nhlamuselo** hi hiko (.).
 Hi heta **xivutiso** hi mfungho wa xivutiso (?).
 Hi heta xivulwa lexi **kombisaka nyanyuko**, ku **hlamala** . ! ? ,
 na ku **chava** hi xihlamalo (!). Hi avanyisa xivulwa hi ndlela yo
 hefemula kumbe exikarhi ka nongonoko wa swiphemu hi ku
 tirhisa hefemulo(,).


Ndzi rhandza malekere (.)	Nhlamuselo
Xana vito ra wena i mani	
U nga tsemakanyi patu unga chayisiwa hi timovha.	
Xana u tshama kwihi	
Ndzi na thedi ximovhana na timavulu	
Xana u endla yini	
A ndzi byi rhandzi vuxika	
Languta, ku na nyoka	



A hi hungaseni

Tsala mavito ya tibuku leti. Vito ra buku ri hi byela leswi xitori xi vulavulaka hi swona. Byela munghana wa wena leswi u vonaka buku yin'wana na yin'wana yi vulavula hi swona. Nambara tibuku leti hi ndlela leyi u tsakelaka ku ti hlala hayona. Sungula hi buku leyi u yi tsakelaka ngopfu, u hetelela hi leyi u nga yi tsakeriki.









Ndyangu wa ka hina hi lowukulu. Namuntlha **vakhazi** va hina va hi endzerile. Manana i muongori. Tatana yena u tirha eswikepeni. Kokwana wa xisati hi yena loyi a hi hlayisaka loko manana a ri entirhweni.

Ndza tsaka loko vakhazi va hi endzela hikuva hi tlanga bolo ya milenge na xitumbelani swin'we. Nkarhi wun'wana n'wana wa ka hina u lava ku **tlanga** na hina kambe a swi koteke hikuva hi lontsongo.

Hi na swifuwana swo tala. Ndzi na **nhlampfi** ya nsuku na xinyenyana. Sesi u na ximbyanyana ni ximanganyana xo saseka. Nkarhi wun'wana ximanganyana xi lava ku dya nhlampfi ya mina.



A hi tsaleni

Xaxameta mavito ya vanhu va ndyangu wa ka n'wina.
Hlamusela vuxaka bya vona u tlhela u tsala na malembe ya vona.

Vito	Vuxaka bya wena na yena	Malembe
Peter	Khazi	12





Siku:

Vito	Vuxaka bya wena na yena	Malembe



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona.
Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

Marito ya ntolovelo

khazi
ndyangu
nhlampfi
tlanga

ndyangu	khazi	tlanga	nhlampfi
ndyelo	khamba	tlakusa	nhlampfu
xindyelwana	khana	tlatla	nhlantswa



Kopunula maletere lama:

A hi tsaleni

t T

w W

u U

x X

v V

y Y

MUDYONDZISI: Sayina


Siku

91



A hi endleni

Xana xifuwana lexi
i yini? Hlanganisa
mathonsi ku kumisisa
leswaku i yini.



x .
y .
w . v .
u .
t .



f .
d .
e .
c .
g .
h .
i .
j .
k .
l .
m .
n .
o .
p .
q .
r .
s .



A hi tsaleni

Tsala swivulwa u tirhisa maletere lamakulu na mahetelelo lama faneleke.



xana hi nga ya ephakeni

Xana hi nga ya ephakeni (?)

aki na Bombeleni va ya ephakeni

u nga chinginyi u ya ngopfu ehenhla

ndzi nga teka baluni





A hi tsaleni

Maendli ma hi hlamusela leswi humelelaka. Hlaya xivulwa xin'wana na xin'wana kutani u nkhwatihata riendli. Bana xirhendzevutana eka munhu kumbe xilo lexi endlaka xiendlo.



Swinyenyana swa haha.

Ximanga xa tlula.



Masekwa ya hlambela.



Vana va tlanga.



A hi hungaseni

Xana u hlangana njhani na munhu loyi? I manana, tatana, sesi kumbe buti wa wena?

Tata vito ra munhu loyi.

Hlamusela hi vumunhu bya yena.
Hi xihi xilo lexi endlaka munhu loyi leswaku a va wo hlawuleka?

Sagwati ri nyikiwile hi

Siku

Dirowa munhu.



Wachi ya ntlokola.

Nhwana wa yimbelela.



Vana va rila.



Sagwati ro hlawuleka eka un'wana endyangwini





A hi vulavuleni

Bula na munghana wa wena hi xitori lexi u nga ta xi tsala. Tsala mavonelo ya wena eka papila leri.



*Nkunguhato wa
xitori xa mina.*

I vamani vanhu lava nga exitorini xa wena?

Swimunhuhatwa na
mbangu

Xitori xi humelela kwihi?



Xitori xi humelela rini?

Manghenelo

Ku humelela yini emasungulweni ya xitori xa wena?

Miri

Ku humelela yini eka miri wa xitori xa wena?

Mahetelelo

Xana xitori xa wena xi herisa ku yini?





KHAVHARA YA LE NDZHAKU



MAYELANA NA MUTSARI

Tsala vito ra wena

Malembe ya wena

Laha u tshamaka kona

8

GOZARA 4. petsa eka ntla wa helela endzhaku ka loko u sitapunile buku ya wena

5

Yisa emahlweni xitori xa wena laha.

Dirowa xifaniso laha.

KHAVHARA

Dirowa xifaniso laha.

Tsala vito ra buku laha.

Tsala vito ra wena (hi wena mutsari).

1

GOZARA 1. petsa eka ntla wa mathonsi

7

Tsala miri wa xitori xa wena laha.

Dirowa xifaniso laha.



Dirowa xifaniso laha.

Dirowa xifaniso laha.

Sungula ku tsala xitori xa wena laha.

Heta xitori xa wena.

2

7

3

9

Yisa emahlweni xitori xa wena laha.

Tsala leswi humelelaka emakumu ka xitori xa wena.

Dirowa xifaniso laha.

Dirowa xifaniso laha.

Yelanisa switekatekisani na swifaniso leswi faneleke.
Kutani tsala tinhlamulo eswivandleni leswi nyikiweke.
U nga tirhisa marito lama ku ku pfuna.

A hi hungaseni

yindlu

Ndzi kurile swinene. Ndzi hanyile eka malembe ya khale ngopfufu. Xana ndzi mani?

dayinasoro

hanci

Nhamu ya mina yi lehile. Ndzi dya matluka emirhini. Xana ndzi yini?

dayinasoro

Ndzi na tindleve to leha naswona ndzi kota ku tlula ngopfufu. Xana ndzi yini?

Ndzi rhandza ku tlanga naswona ndza olova. Xana ndzi yini?

ayisikhirimi

Ndzi lonkulu naswona u tshama eka mina. Xana ndzi yini?

nhutlwa

xambhulela

Ndzi na muhlovo wa rihlaza, tshwuka na wa xitshopana naswona ndzi sasekile ngopfufu. Xana ndzi yini?

mpfundla

Ndzi lonkulu na muhlovo wa buraweni naswona ndzi kota ku tlula no tsutsuma. Xana ndzi yini?

xibodze

Ndza titimela ndzi tlhela ndzi tsokombela naswona u nga ndzi dya. Xana ndzi yini?

xiluva

Ndzi kota ku famba ni yindlu ya mina hinkwako laha ndzi yaka kona. Xana ndzi yini?


ximanga

Ndzi ya ehenhla loko mpfula yi na. Xana ndzi yini?



A hi hlayeni

A hi na mali ya swakudya.
Xihontlovila xa lunya xi yivile
mbhaha wa hina.



Teka homu u ya xavisa
emakete leswaku hi ta
kota ku xava swakudya.

Khale ka khaleni a ku ri na
mufana loyi a vitaniwa Xivasi.
Xivasi a tshama na manana
wakwe. Tatana wa yena a lovine.
Loko tatana wa yena a ha
hanya, xihontlovila xa lunya xi
yivile haripa ya yena ku'we
na mbhaha lowu a wu tshikela
matandza ya nsuku.

Xivasi na manana wa wena a va
ri na vusweti swinene. Manana
wa Xivasi u lerisile Xivasi ku ya
xavisa homu emakete.



Endleleni, Xivasi u hlanganile na muxavisi wa nyama, loyi a n'wi kombeteke tinyawa ta masingita. Xivasi u n'wi nyikile homu kutani a teka tinyawa.

MUSILAH

Ndzi ta ku nyika tinyawa ta masingita loko u ndzi nyika homu.

Kambe manana u te ndzi vuya na mali.



Manana, kambe leti i tinyawa ta mihlolo!

U xavise homu ya hina hi tinyawa ta ntlhanu?



Manana wa Xivasi a hlundzukile swinene. U cukumetile tinyawa hi fasitere. A ku nga ri na swakudya, kutani Xivasi a suka a ya eku etleleni handle ko dya swakudya swo lalela.

Ndzi ta
khandziya nsinya
wa nyawa. Ndzi
ta ya ehenhla
swinene.



Mixo lowu landzelaka a ku
ri na nsinya wa ximilana
xa nyawa lexi a xi lehile
swinene ekusuhi na yindlu.
Xivasi u khandziyile nsinya
wa nyawa.

Loko Xivasi a fika
ehenhla, u lemukile
leswaku xihontlovila
xa mona a xi tshama
kwale henhla. U
vonile haripa na
huku ya tata wa
yena. Xivasi u tekile
nsuku kutani a chika
hi ximilana xa nyawa.



Siku leri landzelaka Xivasi u tlhelerile ehenhla ku ya landza haripa ya tata wa yena. U vonile na mbhaha lowu tshikelaka matandza ya nsuku.

Xivasi u tekile haripa na mbhaha. Xihontlovila xi pfuka hi ku hatlisa. Xihontlovila xi tsutsumisile Xivasi.

U yivile swilo leswi eka tatana wa mina.

Tisa mbhaha wa mina!



Hmmm, ku nuha n'wana wa murimi.

Xivasi u chikile hi nsinya wa nyawa kambe xihontlovila xa mona xi n'wi hlongorisa.

Xivasi u vitanile manana wa yena. U tile na xihloka hi ku hatlisa.



Manana u tsemile nsinya hi ku hatlisa. Xihontlovila xi nga si khoma Xivasi, nsinya wu wela ehansi.



Xivasi na manana wa yena va hanya hi ntsako lowukulu.





Nkongomelo wa 8: Vunghana na ku hlalisa

Ketapa ya 4: Mavhiki ya 5 - 8

113 Nyiko ya siku ra ku velekiwa 104

Ku hlaya xitshuriwa hi siku ra Busi ra ku velekiwa.
Ku hlaya xinavetiso xa bayisikiri.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.
Ku tsala mahungu ya siku ra ku velekiwa eka khadi ra siku ra Busi ra ku velekiwa.
Mipfumawulo: i, mp, fu- na mh.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo.
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Kopunula marito lama: ala, eka

114 Xana u ta xava bayisikiri? 106

Ku bula hi swinavetiso swa le ka rhadiyo kumbe swa thelevhixini.
Ku encenyeta xinavetiso xa thelevhixini.
Ku hlamula swivutiso swa xinavetiso lexi encenyetiwa.
Ku tsala mahungu ya vona.
Ku lebula xifaniso xa bayisikiri.

115 Busi u xava bayisikiri 108

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (o, e, -ile na u).

116 Vunghana hi laha ku nga heriki 110

Ku bula no bvumba xitori.
Ku hetisa swimbyarumbyaru swa mbulavulo.
Ku tsalela vanghana mahungu emakhadini.
Ku tsala mahetelelo ya xitori.
Ku lulamisa marito.

117 Dan u tlanga bolo ya milenge 112

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi Dan loko a tlanga bolo ya milenge.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.

Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito ya munhu.

Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (mipfumawulo ya e-, na, a).

Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.

Kopunula marito lama: ya, nga

118 Dan u tivavisile nenge 114

Nambara swifaniso ku kombisa ndzandzelelano wa swiendleko.
Ku tsala xivulwa hi xifaniso xin'wana na xin'wana.
Ku tirhisa minkomiso.
Ku yelanisa vamavizweni.

119 Ku pfuna van'wana 116

Ku hlaya xitshuriwa xa ndzungulo hi ku pfuna vanhu van'wana.
Ku hlamula swivutiso swo huma eka xitshuriwa.
Ku tsala swivulwa hi ku pfuna vanhu van'wana.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (mipfumawulo ya xi-, swi-, nh na -isa).
Ku hlaya marito no yingisela mipfumawulo ya wona.
Kopunula marito lama: xi na swi.

120 Xana hi endla yini? 118

Ku gwajula leswi va endlaka swona ku pfuna ekaya.
Ku boxa minkomiso leyi faneleke.
Ku hlawula risivi leri faneleke

121 Hinkwerhu ha tlangela 120

Ku hlaya xitshuriwa hi swinkhubyana swo hambana.
Ku tsala tinhlamulo to huma eka xitshuriwa.
Ku tsala swivulwa hi holideyi leyi va yi tlangelaka.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (mipfumawulo ya kh, dy, tsh na tlh).
Ku hlaya marito no yingisela mipfumawulo ya wona.
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Kopunula marito lama: swa na nga.

122 Ha ha tlangela 122

Ku bula no bvumba ku tirhisiwa swifaniso.
Ku boxa maendli.
Ku hikahata swivulwa.
Ku yelanisa swifaniso na swinkhubyana swo hambana.

123 Lembe leri na leri taka 124

Ku tata migingiriko ya n'hweti yin'wana na yin'wana eka khalendara.
Ku tata masiku ya ku velekiwa eka khalendara.
Ku hlawula marito ku ya hi mipfumawulo (mipfumawulo ya a, -ile, o na u).
Ku tsala swivulwa ku tirhisiwa marito lama nyikiweke.
Kopunula marito lama: Na, Hi, Swa na Eka.

124 Ku tsala xitori 126

Bula hi kungu na munghana wa wena.
Hetisa nkunguhato wa xitori.
Tsala xitori eka buku ya xitsemiwa.

U hlawulekile 129

Dikixinari ya mina 130





A hi hlayeni

Mugqivela lowu nga hundza a ri ri siku ra ku velekiwa ka Busi. A a khoma malembe ya kaye. A tsakile swinene hikuva malume wa yena a n'wi nyikile R50 leswaku a tixavela nyiko. Kava loko Busi na Pam va vona phositara ya bayisikiri.

KU XAVISIWA BAYISIKIRI

Vanhwanyana, hikwalaho ka yini mi nga fambi hi bayisikiri ya vanhwanyana yo saseka ku ya exikolweni?



Yi ringete u nga si xava.


Fonela Barbie eka 012 012 0120

Ku xavisiwa bayisikiri ya vanhwanyana yo saseka.

Bayisikiri ya ha ri leyintshwa.

Xana yi njhani?

- I bayisikiri ya vanhwanyana ya 55 wa tisentimitara.
- Yi na basikiti yo ngheisa xipopana na mpahla ya xona emahlweni, bodhlela ra mati ra pulasitiki na tibiriki ta kahle swinene.
- Yi na fureme ya pinki na ku basa, xitshamo lexi nga yisiwaka ehenhla na le hansi na timhondzo leti nga phutseriwa.
- Nketani yi phutselekile kutani a wu totiwi hi oli emilengeni ya wena.



A hi tsaleni



Xana ku xavisiwa yini?	
Ku xavisa mani?	
Nomboro ya riqingho ra yena i mani?	
Xana i bayisikiri leyintshwa?	

Siku:




A hi tsaleni

I yini xo hlawuleka hi bayisikiri leyi?

Marito ya ntolovelo

fureme
mpunga
mhandzi
swihi





Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

kwihhi

mpundzu

furheka


mhandzi

swihi

mpunga

fukamela

mhunti



yini



mpopi



fureme



timhondzo



A hi tsaleni

Kopunula marito lama:

ala

eka

MUDYONDZISI: Sayina

Siku

105



A hi endleni

Xana u tshama u vona kumbe
u twa swinavetiso swa kahle
eka TV kumbe eka rhadiyo?
I yini leswi a swi ri kahle hi
swona?

Entlaweni wa n'wina,
tumbuluxani xinavetiso xa
TV xo xavisa bayisikiri kumbe
xin'wana na xin'wana lexi mi xi
ehleketaka.



Xana mi ta xavisa yini?



A hi tsaleni

Hlawula rito leri faneleke ku hetisa xivulwa.


Namuntlha Busi na Pam **u/va** le vhengeleni ra tibayisikiri.

Vona **u/va** pfunana ku hlawula.

Busi **u/va** na R50 ya nyiko ya siku ro velekiwa.

Busi na Pam **u/va** kona ekhonsatini.

Jabu **a/va** ri n'wamafenya ekhonsatini.





Siku:



A hi tsaleni

Tsala mahungu ya wena.

Namuntlha ekaya

Namuntlha exikolweni

Tolo ekaya

Tolo exikolweni



A hi hungaseni

Xiyisisa xifaniso xa bayisikiri. Vulavula na munghana wa wena hi swiphemu swo hambana swa bayisikiri. Sweswi tsala mavito ya swiphemu swa bayisikiri.



timhondzo

xitshamo

tiphedali

tibiriki

fureme





A hi hlayeni

Busi na Pam va fambile ku ya **vona** bayisikiri. Barbie a hlamusela, "Yi ringete u nga si yi xava."

Busi u khandziyile bayisikiri. A yi famba hi ku hatlisa.

Pam na yena u yi khandziyile. U te, "Busi, **leyi** i bayisikiri ya kahle."

Kambe bayisikiri a yi durha R60 kasi Busi a khomile R50 ntsena.

Vhiki leri nga hundza loko Busi a tlangela malembe ya kaye, malume wa yena u n'wi nyikile R50.

Busi u **yile** ekaya kutani a kombela tata wa **yena** R10.

Tatana u te, "Ndzi ta ku nyika R10, kambe u fanele ku rhanga hi ku ndzi pfuna exirhapeni."

Pam u te, "Ndzi ta ku pfuna, Busi." Kutani Pam u pfunile Busi ku tirha exirhapeni. Va susile matluka va tlhela va cheleta swimilana.

"Ndzi khensa ku pfuniwa, Pam," ku vula Busi.

"Vanghana va endlelana sweswo," ku **vula** Pam.

Pam na Busi va sukile va famba ku ya xava bayisikiri.



Vanghana va pfunana

Vanghana va yingiselana

Vanghana va hlayisana





A hi tsaleni

Hlamula swivutiso leswi landzelaka u tsala tinhlamulo ta wena eswivandleni leswi siyiweke.

Marito ya ntolovelo

dyile
gula
hola
leyi

Xana bayisikiri yi durhile mali muni?

Xana Busi a khomile mali muni?

Xana Busi a lava mali muni?

Xana Busi a fanele ku endla yini leswaku a ta kuma mali yo engetela?

Xana Pam a ri munghana wa kahle? Hikwalaho ka yini?

Xana munghana wa wena u ku endlela yini?



Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

kona

leswi

tile

kula

gula

dyile

lexi

hola

vona

leyi

yile

vula



A hi tsaleni

Kopunula marito lama:

aka

ina



A hi tsaleni

Xiyani swifaniso leswi. Bula na munghana wa wena hi xitori kutani mi vula leswi xi herisaka xiswona. Tatani ximbyarumbyaru xo hetelela ku kombisa leswi va endlaka swona.



Ina Pam, leswi swa tsakisa. Ndzi tsakile ndzi na bayisikiri.

Ina Busi, swi kahle loko hi gada tibayisikiri.



Pam, yingisela. Ku rila ximanga.

Mbuya! Vona ncila wa xona wu khome hi darada.



Yoo, i ximanganyana mbuya!

Busi, xana hi ta endla yini hi xona?





A hi endleni

Endlela vanghana va wena vambirhi makhadi. Va tsalele mahungu.





A hi tsaleni

Xana Pam na Busi va endlile yini hi ximanganyana? Tsala mahetelelo ya xitori.





A hi hungaseni

Lulamisa marito lama nga laha hansi u tlhela u ya yelanisa na swifaniso leswi faneleke.

sikiribayi	tiyikha	kibasiti	lboo
bayisikiri			
			
			
ngaximanyana	ximbyananya	yiulnd	urmhi



A hi hlayeni

Hi Musumbhunuku Dan na Jabu va yile eswitolovetweni swa bolo ya milenge. Dan u rivele tibutsu ta yena ekaya. Mudzaberi u te, "A wu nga swi koti ku tlanga handle ka tibutsu. U ta vaviseka." Kambe Dan a nga yingiselangi, u yile emahlweni a tlanga.

Dan u howisile tigolo tinharhu.

"Xuu, m'fana loyi wa swi kota! Swi kahle hakunene," ku huwelela Jabu.

Dan a phijeka nenge. A wu vava swinene.

"Xana ndzi ta ya njhani ekaya?" a rila.

"U nga vileli, ndzi ta ku pfuna," ku vula Jabu.

Jabu a khandziyisa Dan ebayisikirini ya yena.

Enver u khomile bege ya Dan. Va yisile Dan ekaya.

"Manana, ndzi vavisekile," ku vula Dan.

"U tlanga njhani bolo u nga ambalangi tibutsu," ku vula manana.



A hi tsaleni



Minkomiso i marito lama komisiweke ku vumba rito. Mfungho wa ' wu komba leswaku maletere man'wana ya wile.

n'ta, kwala, xolexi, m'fana, leritsongo na volava.

Boxa leswaku minkomiso leyi nga laha henhla yi huma eka marito wahi.

Hlamula swivutiso leswi landzelaka.

Xana hi swi tiva njhani leswaku Dan u tlangile kahle?

Xana Dan u yile hi yini ekaya?

U pfuniwile hi mani?

Xana Jabu na Enver i vanghana va kahle va Dan? Hikwalaho ka yini?

Marito ya ntolovelo

ekaya
famba
bege
golo



A hi tsaleni

Tsala marito lama faneleke ku kongomisiwa eka Dan.



Mudzaberi	"		"
Jabu	"		"
Manana	"		"



Ntivomarito

Tsala marito eka mabokisi ya mipfumawulo leyi faneleke.

rhamba

famba

ekule

endlwini

sala

endzeni



A hi tsaleni

Kopunula marito lama:

ya

nga



A hi endleni

Nambara swifaniso leswi u kombisa ndzandzelelano lowu faneleke. Tsala xivulwa hi xifaniso xin'wana na xin'wana.



Xo sungula

Kutani

Endzhaku ka sweswo

Eku heteleleni



A hi tsaleni

Dirowa ntla ku yelanisa rito na ntsongahato wa rona.

muti	xilepulana
lepula	xibegana
bege	ximutana
bayisikiri	xibayisikirana

jesi	xisokisa
nenge	swimatana
sokisi	xinengana
mati	xijesana



A hi tsaleni

Tsala minkomiso ya marito lama tsariweke hi ku tikisa.

N'wanaloyi u ambale **tibutsu** ta bolo.

Swibutswana

Va ndzi nyikile **ximanga**.Ku na **ntlangu** wa Dan.**Movha** lowu wa tsutsuma.**Ndlela** leyi yi lehile.

A hi tsaleni


Dirowa ntila ku suka eritweni ra rixaxa ra le henhla ku ya eka rito ra rixaxa ra le hansi leri nga na nhlamuselo yin'we.

nsele	saseka	ndlela	vonga	languta
xonga	khensa	vona	lunya	patu



A hi hungaseni

Hlanganisa mathonsi ku kota ku vona leswaku xilo lexi i ncini.





A hi hlayeni

Hinkwerhu hi lava ku pfuna vanhu van'wana siku rin'wana na rin'wana.

Xana wa va pfuna vanhu van'wana?

Xana u endla yini ku va pfuna?

Xana u pfuna hi mani?

Xana va ku endlela yini?



Pam na Peter va pfuneta ekaya.

Hi pfuna hi ku hlantswa swibye.



Jabu u pfuna kokwana wa mina.

Ndzi n'wi tsemakanyisa patu.



Pam na Busi va hlayisa
vamakwerhu lavatsongo.



Dan na Busi va pfuneta
exirhapeni. Hi hlakula nhova no
cheleta swimilana.



A hi tsaleni

Hlamula swivutiso swa xitori lexi nga eka papila ra IIb.

Xana kokwana u pfuna hi mani?

Xana Pam na Busi va pfuna hi ku endla yini?

Xana swibye swi hlantswa hi vamani?

Xana i vamani lava hlakulaka nhova?

hlayisa
nhova
swinkwa
xibye



A hi tsaleni

Tsala swivulwa swimbirhi hi ndlela leyi u pfunaka vanhu hi yona.



Ntivorarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

xinkwa

nhanga

kurisa

nhulu

swirho

xibye

swibye

nhova

hlayisa

tsarisa

swinkwa

xirho



A hi tsaleni

Kopunula marito lama:



xi

swi



A hi endleni

Fungha (□) swilo leswi u swi endlaka loko u pfuna.

Ku hlantswa swibye.

Ku sweka.

Ku phumunha ritshuri.

Ku hlayisa swiharhi.

Ku lulamisa yindlu.

Ku ka mati.

Ku kukula.

Ku tshivela ndzilo.

Ku hlayisa vana.

Ku tirha exirhapani.

Ku pfuna vadyuhari.

Ku xava evhengeleni.



A hi tsaleni

Hetisa swivulwa hiku tatisa maendli lamafa neleke.

hlantswa

famba

cheleta

languta

tlanga

Vanhwanyana va tlanga na vana

Vana va _____ swibye.

Kokwana u _____ na Sindi.

Ximanga xi _____ yini?

Jonas u _____ swimilana.



A hi tsaleni

Hetisa swivulwa leswi landzelaka
hi marito lama faneleke.

yena

xona

vona

Ximanga xi khandziye murhi. _____ xi phasekile.

Busi na Pam va hlayisa vana. _____ va tsakela ku pfuna vana.

Jabu u ta kuma ximanga. _____ u ta xi chikisa.

Pam u ta khoma lerha. _____ u ta tiyisisa leswaku a ri weli ehansi.





A hi hungaseni

Hoxani khoyini. Loko ku vonaka nhloko, famba emahlweni eka tindhawu timbirhi.
Loko ku vonaka ncila, famba emahlweni eka ndhawu yinwe ntsena. Loko u wela
endhawini, endla leswi u lerisiwaka swona.

SUNGULA



Vula vito ra wena.

Balansa pensele
erintihweni ra wena.Vula rito leri
sungulaka hi w.Yimbelela
risimu.Dzenengela
buku ya
wena
enhlokweni.Hlayela hi xindzhaku
ku suka eka 10.Peleta xivongo
xa wena.Pfala mahlo
ya wena u
n'wayitela.Boxa rito leri nga
na mpfumawulo wa
ch.Tshunxa
tintanghu ta
wena.Yima u
yimisa
mavoko
ya
wena.Khensa
mudyondzisi wa
wena hi mhaka
ya leswaku u
ku dyondzise
kahle.

HETA



A hi hlayeni

Emisaveni hinkwayo vana va tsakela ku amukela tinyiko.

Hi mina Pam
Ndzi na 8 wa
malembe.



Hi mina Jabu.
Ndzi na 7 wa
malembe.



Ku nga ri **khale** ku ta va ku ri Khisimusi. Hi ta amukela tinyiko. Hi ta tlhela hi nyika vanghana va hina tinyiko. Hi ta va na nsinya wa Khisimusi. Hi ta veka tinyiko ehansi ka nsinya. Hi Khisimusi hi dya makhekhe na malekere.

Hi mina Sharon.
Ndzi na 10 wa
malembe.



Hi mina Selwyn.
Ndzi na 9 wa
malembe.

Ku nga ri khale ku ta va Hanukkah. Hi ta va na swakudya swo tala. Hi rhandza ku **dya** panekuku na tidonati. Hi tsakela no amukela tinyiko.

Hi mina
Fatima.
Ndzi na 8.



Hi mina
Enver.
Ndzi na 11.

Ku nga ri khale ku ta va Eid. Ndzi **tshemba** leswaku hi ta amukela tinyiko ta kahle. Hi nyika na vanghana va hina tinyiko. Hi ta va na makhekhe yo tala hi **tlhela** hi tiphina hi malekere.

Siku:



A hi tsaleni

Tsala vito ra n'wana un'wana na un'wana u tlhela u hetisa tafula.

Vito	Malembe	Holideyi	U ta dya yini?	Xana u ta amukela tinyiko?
Pam	8	Khisimusi	Malekere na makhekhe.	Ina



Xana u ta tlangela holideyi yihi? U ta yi tlangela hi ndlela yihi?



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

khadi

dyoha

tshika

tlhuma

tlhiva

tshuva

dyuhala

khahla

Marito ya ntolovel

dya
khadi
tlhuma
tshuva

khale	dya	tshemba	tlhela



A hi tsaleni

Kopunula marito lama:

swa

nga



MUDYONDZISI: Sayina

Siku

121



A hi endleni

Bula na munghana wa wena hi leswi humelalaka eswifanisweni leswi landzelaka.

Xo sungula



Kutani



Maendli



A hi tsaleni

Bana xirhendzevutana eka vito kutani u nkhwatihata rito ra xiendleko leri hlamuselaka leswi munhu a swi endlaka.

Enver u tlanga khirikhete.



Sharon u hlaya buku leyikulu.

Jabu u tsutsuma rivilo ro siyisana.

Madhu wa khida loko xikolo xi humile.



Pam u tlanga netibolo.

Fatima u tsutsumela bazi.

Busi u khandziya bayisikiri ya yena.

Siku:

Nkunguhato wa mina wa lembe leri taka



A hi tsaleni

Hlamula swivutiso leswi landzelaka.



Xana ku ta va lembe rihi?

Hi yihi mikunguhato leyi u nga na yona eka lembe lerintshwa?



A hi tsaleni

Yelanisa masungulo ya xivulwa ebokisini ra wasi na mahetelelo lama faneleke ebokisini ra rihlaza.



Nghala a yi lava swakudya.

Ximanga xi khandziyile murhi.

Mufana u rahile bolo swinene.

Vana va tlanga hi mencisi.

Hi bakile khekhe hi Mugqivela.

Mpfula a yi na.



Ndzi landzile xambhulela xa mina.

A ri ri siku ra ku velekiwa ka Lizzy.

Swihadyana swi tsutsumile.

Bolo yi fayile fasitere ra xikolo.

Busi u tshwile tintiho.

Jabu u landzile lerha.



A hi hlayeni

Tata leswi u swi endleke eka tin'hwetwi to hambana ta lembe leri nga hundza.

	Sunguti		Nyenyenyani		Nyenyankulu		Dzivamisoko
	Mudyaxihi		Khotavuxika		Mawuwani		Mhawuri
	Ndzhati		Nhlangula		Hukuri		N'wendzanhala

Hi vile na lembe ra migingiriko. Hi tlangile mitlangu. Hi endlile ntirhokaya wa hina. Hi hlayisile vanhu van'wana. Hi vile na vanghana. Hi hlayisile swifuwana swa hina. Hi dyondzile hi maxelo na tinguva. Hi dyondzile hi van'wana na vona va dyondzile hi hina.



A hi tsaleni

Sweswi tsala mavito ya tin'hwetwi ta ntsevu. Tsala leswi u swi endleke eka n'hwetwi yin'wana na yin'wana.

1	
2	

Siku:

3	
4	
5	
6	



A hi tsaleni

Hlamula swivutiso leswi landzelaka:

Xana i n'hweti yihi sweswi?

Tsala leswi u swi endlaka eka n'hweti leyi.



Ntivotmarito

Hlaya marito u ri karhi u yingisela mipfumawulo ya wona. Tatisa marito eswivandleni leswi faneleke. Tsala swivulwa swimbirhi ebukwini ya switoloveto.

Marito ya ntolovelo

huwa
byona
vile
vana

vana

file

tona

huwa

fuwa

byona

yile

van'wana

vanhu

vile

vona

nguva



A hi tsaleni

Kopunula marito lama:

Na

huwa

Hi


Eka





A hi vulavuleni

Vulavula na munghana wa wena hi xitori lexi u nga ta xi tsala.
Tatisa miehleketo ya wena eka pheji leri.



Nkunguhato wa
xitori xa mina.



Swimunhuhatwa na
mbangu



Manghenelo

Miri



Mahetelelo

I vamani vanhu lava nga exitorini xa wena?

Xitori xi humelela kwihi?

Xitori xi humelela rini?

Ku humelela yini emasungulweni ya xitori xa wena?

Ku humelela yini eka miri wa xitori xa wena?

Xana xitori xa wena xi herisa ku yini?



KHAVHARA YA LE NDZHAKU



MAYELANA NA MUTSARI

Tsala vito ra wena

Malembe ya wena

Laha u tshamaka kona

8

GOZARA 4. petša eka ntla wo helela endzhaku ka loko u sitapunile buku ya wena

KHAVHARA

Dirowa xifaniso laha.

Tsala vito ra buku laha.

Tsala vito ra wena (hi wena mutsari).

1

GOZARA 1. petša eka ntla wa mathonsi

5

Yisa emahlweni xitori xa wena laha.

Dirowa xifaniso laha.

7

Tsala miri wa xitori xa wena laha.

Dirowa xifaniso laha.



Dirowa xifaniso laha.

Dirowa xifaniso laha.

Sungula ku tsala xitori xa wena laha.

Heta xitori xa wena.

2

7

3

9

Yisa emahlweni xitori xa wena laha.

Tsala leswi humelelaka emakumu ka xitori xa wena.

Dirowa xifaniso laha.

Dirowa xifaniso laha.



U hlawulekile.
Miri wa wena hinkwawo wu hlawulekile.
Miri wa wena i wa wena!



**KU HAVA
MUNHU
loyi a faneleke
ku khoma swirho
swa wena swa le
xihundleni.**

**U fanele ku byela munhu un'wana loko ku
ri na munhu loyi a khomaka swirho swa
wena swa le xihundleni.**

**U fanele ku byela munhu un'wana loko
ku ri na munhu loyi a ku endlisaka
swilo leswi u nga tsakeriki
ku swi endla.**

**Lava u nga va fonelaka
loko u lava ku pfuniwa:**

Riqingho ra swa vana: 0800 05 55 55

Nomboro ya xihatla ya SAPS: 10111

Riqingho ro ponisa vutomi: 0861 322 322

Riqingho ro sivela vugevenga ra SAPS: 086 00 10111

Yuniti yo sirhelela vana: 012 393 2359/2362/2363



Dikixinari ya mina

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t



U u

V v

W w

X x




Y y



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.








Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling





*MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.
Cut out the mask on the outer black line.
Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.*



*Use this book mark to keep your place in your book.
Write your name on it so that you don't lose it.*



